



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

**INFORMACIJA
O REALIZACIJI OBAVEZA IZ NACIONALNOG PROGRAMA ZA INTEGRACIJU CRNE GORE U EU 2008 –
2012
za period 1. januar - 31. decembar 2011. godine**

Podgorica, decembar 2011. godine

UVOD

Vlada Crne Gore je 5. jula 2008. godine usvojila **Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU** za period 2008 – 2012. godina, koji predstavlja detaljan plan aktivnosti sa normativnog, institucionalnog i operativnog aspekta, kako bi Crna Gora bila “unutrašnje spremna” za obaveze koje proizilaze iz članstva u EU, u dijelu koji se odnosi na političke, ekonomske i pravne kriterijume koji su definisani Ugovorom iz Kopenhagena, kao i administrativni kriterijum, koji je definisan Madridskim ugovorom.

Osnov za pripremu Nacionalnog programa je sadržan u članu 72 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kojim je utvrđeno da će usklađivanje nacionalnih propisa sa propisima EU (Acquis EU) započeti danom potpisivanja SSP-a i postepeno će se proširivati na sve elemente *acquis-a* iz Sporazuma do kraja tranzicionog perioda. Usklađivanje će se sprovesti na osnovu programa o kojem će se dogovoriti Evropska komisija i Crna Gora.

Nacionalni program je dokument koji ima rang i značaj strateškog državnog dokumenta, kojim se definiše dugoročna državna politika u odnosu na Evropku uniju.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija zaduženo je za godišnje izvještavanje o stepenu realizacije obaveza iz Nacionalnog programa.

U tom cilju, Ministarstvo je, u saradnji sa resornim ministarstvima, drugim organima uprave i nadležnim institucijama- nosiocima aktivnosti, pripremilo **Informaciju o realizaciji obaveza iz NPI 2008 - 2012, koja obuhvata period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine.**

STATUS REALIZACIJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA INTEGRACIJU CRNE GORE U EU - 2008-2012 u 2011. GODINI

POGLAVLJE NACIONALNOG PROGRAMA	KOORDI NATOR	OBRAĐIVAČ	NORMATIVNI OKVIR	INSTITUCIONALNI OKVIR	OSTALE AKTIVNOSTI	REALIZOVANE
POGLAVLJE I - POLITIČKI KRITERIJUM	MVPEI	MP MVPEI	Crna Gora je ostvarila napredak u ispunjavanju Kopenhaških kriterijuma, s posebnim akcentom na političke kriterijume. To potvrđuje Godišnji izvještaj EK o napretku Crne Gore, kao i zaključci Evropskog savjeta od 9. decembra 2011.			
1.1. DEMOKRATIJA I VLADAVINA PRAVA	MP					
1.1.1. USTAV I USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA CRNE GORE	Skupšti na	generalni.sekreter@skupstina.me irena.mijanovic@skupstina.me	Skupština Crne Gore je na desetoj sjednici prvog redovnog (prolećnjeg) zasjedanja u 2011. donijela Odluku o usvajanju Prijedloga za promjene Ustava Crne Gore , a na jedanaestoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Odluku o usvajanju Dopunskog predloga za promjene Ustava Crne Gore .	Usvojena Strategija ljudskih resursa.	Predsjednik Skupštine Crne Gore, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i generalni sekretar Skupštine sastali su se sa članovima ekspertske misije Venecijanske komisije, Evropske komisije i zemalja članica Evropske unije 17. novembra	

			<p>Skupština Crne Gore na sjednici četvrtog vanrednog zasjedanja, održanoj 28. septembra 2011. godine, utvrdila je Nacrt amandmana I do XV na Ustav Crne Gore, u oblasti sudstva, državnog tužilaštva, Ustavnog suda i funkcionalnog imuniteta predsjednika i članova Senata Državne revizorske institucije.</p>		<p>2011. godine. Razmijenjena su mišljenja o Nacrtu amandmana I do XV na Ustav Crne Gore.</p>
1.1.2. SKUPŠTINA		generalni.sekretar@skupstina.me irena.mijanovic@skupstina.me	<p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list Crne Gore", broj 46/2011)</p> <p>Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 39/2011)</p> <p>Skupština je u okviru svoje zakonodavne aktivnosti, od početka godine do 1. decembra ukupno donijela 86 zakona i 52 zakona o izmjenama i dopunama zakona.</p> <p>U 2011. godini intenzivirana je i nadzorna aktivnost Skupštine, kroz poslanička pitanja, kontrolna i konsultativna saslušanja i druge vidove vršenja nadzora. Od početka godine do 1. Decembra 2011, održane četiri sjednice posvećene premijerskom satu i</p>	<p>Interni Pravila o kancelarijskom poslovanju u Skupštini usvojena i primjenjuju se od početka 2011. Nova pravila omogućavaju efikasnije upravljanje dokumentima i smanjenje broja djelovodnika, precizno definiju postupak evidencije elektronske pošte, omogućavaju evidentiranje i arhiviranje dokumenata u skladu sa njihovim sadržajem.</p> <p>Pravila o radu Odsjeka za analizu, dokumentaciju, istraživanje i biblioteku usvojena su u februaru 2011. godine.</p>	<p>Nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore 24. saziva u junu 2010. godine donio je Odluku o određivanju članova Skupštine Crne Gore u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta. Prvi sastanak Parlamentarnog odbora održan je 27- 28. septembra 2010. godine u Briselu. U 2011. održani su drugi i treći sastanak Parlamentarnog odbora. Na kraju svakog od ova tri sastanka usvajana je Deklaracija i preporuke.</p> <p>U dijelu međunarodne saradnje, Skupština Crne Gore učestvuje u svojstvu posmatrača u</p>

		<p>poslaničkim pitanjima. Takođe, održano je šest kontrolnih i 20 konsultativnih saslušanja na različite teme.</p> <p>U cilju unapređenja planiranja rada Skupštine, u februaru 2011. prvi put je donijet Kalendar Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasjedanja, odnosno kraja jula. Takođe, Kolegijum predsjednika Skupštine prihvatio je u septembru Kalendar aktivnosti za period 1. septembar – 31. decembar 2011, koji je objavljen na internet stranicama Skupštine.</p> <p>U skladu sa Akcionim planom, svi odbori su usvojili planove rada za 2011. godinu, koji sadrže i plan nadzornih aktivnosti, kao i godišnje izvještaje o radu za 2010. godinu. Nekoliko odbora je, takođe, pripremilo i razmotrilo informacije o polugodišnjoj realizaciji plana rada odbora za 2011. godinu.</p> <p>U cilju pružanja kvalitetnije stručne podrške poslanicima u obavljanju njihove zakonodavne i nadzorne funkcije, uvedena je praksa da sekretari odbora pripremaju informativni pregled (briefing) za svaku tačku dnevnog reda sjednice odbora. Od uvođenja ove prakse</p>	<p>Usvojena su i Pravila za upućivanje zahtjeva i izradu parlamentarnih istraživačkih radova, zajedno sa obrascem Zahtjeva. Odsjek za analizu, dokumentaciju, istraživanje i biblioteku pripremio je devet istraživačkih radova.</p> <p>Služba Skupštine redovno odgovara na sve zahtjeve koje dobija od drugih članica mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD). Od početka godine do 1. decembra, dostavljeno je 26 odgovora u formi kratkih informacija na zahtjeve ECPRD-a.</p> <p>Utvrđena je EPA evidencija (oznaka EPA sadrži kombinaciju arapskih i rimskih brojeva - arapski broj predstavlja redni broj parlamentarnog akta koji je primila Pisarnica u jednom</p>	<p>interparlamentarnoj saradnji u okviru EU na sastancima koji okupljanju predstavnike odbora nacionalnih parlamenta država članica EU, kao i sastancima Konferencije odbora za evropske poslove nacionalnih parlamenta država članica EU (COSAC).</p> <p>Intenzivna saradnja sa drugim parlamentima odvija se i kroz regionalne inicijative: Centralnoevropska inicijativa (CEI), Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Jadransko-jonska inicijativa (JJI), kojom je Skupština Crne Gore predsjedavala u dijelu parlamentarne dimenzije u periodu 2010-2011. godina.</p> <p>Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava potpisana je 30. marta 2011. godine.</p> <p>Na Internet stranici Skupštine objavljen je obrazac koji predstavnici civilnog sektora,</p>
		<p>poslaničkim pitanjima. Takođe, održano je šest kontrolnih i 20 konsultativnih saslušanja na različite teme.</p> <p>U cilju unapređenja planiranja rada Skupštine, u februaru 2011. prvi put je donijet Kalendar Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasjedanja, odnosno kraja jula. Takođe, Kolegijum predsjednika Skupštine prihvatio je u septembru Kalendar aktivnosti za period 1. septembar – 31. decembar 2011, koji je objavljen na internet stranicama Skupštine.</p> <p>U skladu sa Akcionim planom, svi odbori su usvojili planove rada za 2011. godinu, koji sadrže i plan nadzornih aktivnosti, kao i godišnje izvještaje o radu za 2010. godinu. Nekoliko odbora je, takođe, pripremilo i razmotrilo informacije o polugodišnjoj realizaciji plana rada odbora za 2011. godinu.</p> <p>U cilju pružanja kvalitetnije stručne podrške poslanicima u obavljanju njihove zakonodavne i nadzorne funkcije, uvedena je praksa da sekretari odbora pripremaju informativni pregled (briefing) za svaku tačku dnevnog reda sjednice odbora. Od uvođenja ove prakse</p>	<p>Usvojena su i Pravila za upućivanje zahtjeva i izradu parlamentarnih istraživačkih radova, zajedno sa obrascem Zahtjeva. Odsjek za analizu, dokumentaciju, istraživanje i biblioteku pripremio je devet istraživačkih radova.</p> <p>Služba Skupštine redovno odgovara na sve zahtjeve koje dobija od drugih članica mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD). Od početka godine do 1. decembra, dostavljeno je 26 odgovora u formi kratkih informacija na zahtjeve ECPRD-a.</p> <p>Utvrđena je EPA evidencija (oznaka EPA sadrži kombinaciju arapskih i rimskih brojeva - arapski broj predstavlja redni broj parlamentarnog akta koji je primila Pisarnica u jednom</p>	<p>interparlamentarnoj saradnji u okviru EU na sastancima koji okupljanju predstavnike odbora nacionalnih parlamenta država članica EU, kao i sastancima Konferencije odbora za evropske poslove nacionalnih parlamenta država članica EU (COSAC).</p> <p>Intenzivna saradnja sa drugim parlamentima odvija se i kroz regionalne inicijative: Centralnoevropska inicijativa (CEI), Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Jadransko-jonska inicijativa (JJI), kojom je Skupština Crne Gore predsjedavala u dijelu parlamentarne dimenzije u periodu 2010-2011. godina.</p> <p>Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava potpisana je 30. marta 2011. godine.</p> <p>Na Internet stranici Skupštine objavljen je obrazac koji predstavnici civilnog sektora,</p>

		<p>u februaru 2011. godine pa do kraja novembra, izrađeno je ukupno 222 informativna pregleda od strane sekretara odbora.</p>	<p>skupštinskom sazivu, dok se rimskim brojem označava broj saziva).</p> <p>Klasifikacioni plan usvojen je početkom 2011, kada je počela i njegova primjena.</p> <p>Ekspertska grupa završila je prevod Eurovoc deskriptora na crnogorski jezik. Prevedeni deskriptori dostavljeni su nadležnoj Kancelariji Evropske unije za publikacije radi potvrde konzistentnosti.</p> <p>U Službi Skupštine je na dan 31. novembar 2011. godine bilo 99 zaposlenih (i 19 pripravnika), u poređenju sa 154 zaposlena, koliko je predviđeno Pravilnikom i u poređenju sa 73 zaposlena (i 12 pripravnika) na dan 31. decembar 2010. godine .</p> <p>Usvojena je Strategija razvoja ljudskih resursa u Skupštini Crne Gore za period od januara 2011.</p>	<p>uključujući i pojedince, mogu da popune i na taj način Skupštini dostave svoja mišljenja, predloge i sugestije, koje se dalje prosljeđuju tijelu ili organizacionoj jedinici na koje se odnosi sadržina popunjene obrasca.</p> <p>U saradnji sa ERSTE fondacijom i austrijskim Parlamentom u toku je priprema projekta "Demokratske radionice". Projekat je namijenjen djeci iz osnovnih škola.</p> <p>Od januara 2011. godine počelo je izdavanje mjesечно biltena "Otvoreni parlament", u saradnji Skupštine Crne Gore i Centra za demokratsku tranziciju, koji podržava Evropska komisija.</p> <p>U periodu od početka godine do 1. decembra 2011. godine, Skupštini je ukupno upućeno 156 zahtjeva za SPI (sa ukupno 504 podzahtjeva) i na sve je odgovoren, od čega je za 72 dozvoljen pristup, za 39 Skupština nije u posjedu traženih informacija, dok je 43 odgovora dato u vidu obavještenja da su</p>
--	--	---	--	--

			<p>do decembra 2013. Uz Strategiju je usvojen i Strateški plan, sa rasporedom aktivnosti. Pripremljen je i realizuje se Plan obuka, sa identifikovanjem potreba za obukama, što prati izrada operativnih mjesecnih planova obuke. Ovim dokumentima omogućava se strateško planiranje razvoja ljudskih resursa u Skupštini Crne Gore.</p> <p>Od početka 2011. zaposleni su učestvovali na 80 obuka, od čega 12 iz Plana obuka, 42 u organizaciji Uprave za kadrove i 26 ostalih. Ukupni broj polaznika obuke od početka godine je 273.</p> <p>U saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici, Skupština je aplicirala za ekspertsku podršku u trajanju od deset mjeseci, podijeljenu u nekoliko misija, u oblasti usklađivanja tražene informacije već objavljene ili je nadležan drugi organ. U odnosu na dva zahtjeva donijeta su dva zaključka (donose se kad se zahtjev odbacuje, jer je o upravnoj stvari već riješeno).</p>
--	--	--	--

			<p>zakonodavstva i procjene njegovog uticaja</p> <p>Realizacija projekta započela je u septembru 2011. godine.</p> <p>Cilj podrške je jačanje sposobnosti Skupštine da preuzme ulogu definisanu Međuinstitutionalnim zajedničkim pristupom procjeni uticaja (Inter-Institutional Common Approach to Impact Assessment) Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta.</p> <p>Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Vestminster fondacije za demokratiju (WFD) potpisani je u maju 2010. godine, nakon čega je pokrenut Program saradnje sa fokusom na oblasti zakonodavnog nadzora, finansijske kontrole, komunikacije, kao i razvoja</p>	
--	--	--	---	--

				<p>ljudskih resursa.</p> <p>Vestminster fondacija za demokratiju i Britanski savjet izabrani su od strane Foreign and Commonwealth Office za sprovođenje novog Programa. Novi Memorandum o razumijevanju između Skupštine Crne Gore, Vestminsterske fondacije za demokratiju i Britanskog savjeta u Crnoj Gori potpisani je u novembru 2011.</p>	
1.1.3. VLADA (u dijelu reforme državne uprave)	<p>GSV zarko.sturanovic@gsv.gov.me</p> <p>ljiljana.radonjic@gsv.gov.me</p> <p>MUP</p>	<p>Vlada je 31. marta 2011. donijela Strategiju reforme javne uprave za period 2011 – 2016. sa Okvirnim akcionim planom za njenu implementaciju za 2011. i 2012. godinu.</p> <p>Vlada je 02. juna 2011. godine utvrdila Prijedlog za promjenu Ustava u dijelu odredaba kojima se uređuje pravosuđe.</p> <p>Vlada je 23. juna 2011. donijela Strategiju razvoja međuopštinske saradnje u Crnoj Gori 2011-2016, sa Akcionim planom za njeno sprovođenje.</p>	<p>Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave je 8.decembra 2011. donio Odluku o formiranju Savjeta za praćenje Strategije razvoja međuopštinske saradnje u Crnoj Gori 2011-2016.</p> <p>Vlada je usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji</p>	<p>Izrađena je Pravno - institucionalna analiza i dostavljena Vladi na razmatranje, kojom je predviđena analitička osnova za uspostavljanje nove organizacije i integrisanje, odnosno objedinjavanje rada organa u okviru ministarstava.</p> <p>Vlada je u martu 2011. godine usvojila Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave za 2010. godinu.</p>	

		<p>Vlada je 28. jula donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova (Službeni list CG, broj 25/2011).</p> <p>Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list CG”, broj 32/2011); Zakon o izmjeni zakona o upravnom sporu (Službeni list CG, broj 32/2011); Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 39/2011); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 42/2011); Zakon o teritorijalnoj organizaciji („Službeni list CG, broj 54/2011);</p> <p>Vlada je 01.decembra 2011. godine utvrdila Prijedlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika</p> <p>Vlada je 15.decembra 2011.godine donijela Uredbu o označavanju, sadržaju i načinu vođenja evidencije naziva naselja, ulica, trgova i zgrada.</p>	Ministarstva poslova i vanjskih evropskih integracija.	Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave je usvojio I i II kvartalni izvještaj o implementaciji Akcionog plana za reformu lokalne samouprave za 2011. Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave je 8.decembra 2011.godine usvojio Analizu sprovodenja Zakona o lokalnoj samoupravi u jedinicama lokalne samouprave i III kvartalni izvještaj o implementaciji Akcionog plana za reformu lokalne samouprave za 2011.godinu.
--	--	--	--	---

			<p>Pripremljen je Pravilnik o sadržaju i izradi studije o opravdanosti teritorijalne promjene.</p> <p>Vlada je 22. decembra 2011. utvrdila Prijedlog zakona o Revizorskom tijelu, čija su rješenja uskladena sa preporukama i sugestijama Evropske komisije.</p> <p>Vlada utvrdila Predlog zakona o unutrašnjim poslovima.</p> <p>Urađena je prva verzija Nacrta etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika.</p>		
1.1.4. PRAVOSUĐE	MP branka.lakocevic@mpa.gov.me vrhsud@t-com.me vdt@t-com.me	<p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu („Sl. list CG”, br. 39/2011), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Sl. list CG”, br. 39/2011), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu („Sl. list CG”, br. 39/2011) - Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. list CG” br. 20/2011), - Zakon o izmjenama i dopunama 	<p>Osnovana je Notarska komora. Vlada je 30. juna 2011. dala saglasnost na Notarsku tarifu koja je objavljena u "Službenom listu Crne Gore":</p> <p>Notarska služba počela da radi u skladu sa Odlukom notarske komore od 25. jula 2011. godine .</p> <p>Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i Zakonom</p>	<p>Vlada je 26. maja 2011. godine usvojila Peti izvještaj o sprovodenju plana implementacije Zakonika o krivičnom postupku.</p> <p>Vlada je 23. juna 2011. godine usvojila Analizu alternativnih načina rješavanja sudskih postupaka, koja sadrži pregled domaćeg zakonodavstva koje uređuje alternativne načine rješavanja sporova, uporedna iskustva</p>	

		<p>Krivičnog zakonika („Sl. list CG“ br. 32/2011),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Sl. list CG“ br. 32/2011), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima („Sl. list CG, br. 39/2011), - Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Sl. list CG, br. 40/2011). - Zakon o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG, broj 36/2011), - Usvojen je Sudski poslovnik („Službeni list Crne Gore“ broj 26/2011). - Usvojen je Poslovnik Tužilačkog savjeta („Službeni list Crne Gore“ broj 52/2011). - Predlog zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku - Predlog zakona o javnim izvršiteljima. <p>Međunarodna pravosudna saradnja</p> <p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvo u građanskim i privrednim stvarima (Hag, 18.marta 	<p>o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu predviđen je pravni okvir za uspostavljanje mehanizama za praćenje poštovanja etičkih kodeksa za sudije i tužioce.</p> <p>U skladu sa novim Zakonom konstituisana je Komisija za Etički kodeks sudija, čime su uspostavljeni mehanizmi za praćenje poštovanja Etičkog kodeksa. Proširena sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva izabrala je predsjednika i članova Komisije za praćenje Etičkog kodeksa državnih tužilaca.</p> <p>Skupština je 5. jula 2011. godine usvojila Godišnji izvještaj o radu sudova u 2010. godini.</p> <p>Skupština je 5. jula 2011. godine usvojila Izvještaj Vrhovnog državnog</p>
--	--	---	---

			<p>1970) („Službeni list CG“, broj 07/2011),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i privrednim stvarima (Hag, 15.novembra 1965), („Službeni list CG“, broj 07/2011). - Utvrđen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međudržavnog usvojenja koji je u skupštinskoj proceduri. 	<p>tužioca Crne Gore o radu državnog tužilaštva za 2010. godinu.</p>	
1.1.5. ANTI-KORUPCIJSKE MJERE		vesna.ratkovic@daci.gov.me nina.krgovic@daci.gov.me slobodan.lekovic@kssi.gov.me vesko.lekic@gov.me predrag.stamatovic@gov.me	<p>Usvojen je novi set antikorupcijskih zakona:</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni list CG, broj 32/2011), kojim su implementirane GRECO preporuke iz Trećeg kruga evaluacije;</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG, broj 39/2011), kojim je propisana obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru i unaprijeđen institut zaštite lica koja prijavljuju korupciju;</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim je utvrđen institut zaštite zaposlenih u privatnom sektoru</p>	<p>Skupština je 5. jula 2011. usvojila Godišnji izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2010.godinu.</p>	<p>U skladu sa preporukama iz Mišljenja EK, usvojena je Analiza rizika od korupcije u posebno osjetljivim oblastima (oblasti od posebnog rizika): lokalna samouprava; urbanizam; javne nabavke; proces privatizacije; obrazovanje i zdravstvo.</p> <p>Prečišćen tekst Zakona objavljen je sajtu Komisije za sprječavanje sukoba interesa.</p> <p>Komisija će do kraja decembra usvojiti podzakonska akta za primjenu Zakona:</p>

		<p>slobodan.lekovic@kssi.gov.me</p> <p>koji prijavljuju korupciju;</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Službeni list CG, broj 41/2011);</p> <p>Zakon o finansiranju političkih partija („Službeni list CG, br. 42/11),</p> <p>Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11),</p> <p>Skupština je 2. novembra 2011. usvojila Zakon o lobiranju.</p> <p>Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Malte o borbi protiv ilegalne trgovine drogama i psihotropnim supstancama, organizovanom kriminalu i međunarodnom terorizmu.</p> <p>Vlada je 2. juna 2011. godine utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Centra za sprovođenje zakona Jugoistočne Evrope (SELEC Konvencija).</p> <p>Vlada je 21. jula usvojila inovirani Akcioni plan 2011-2012 za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pravila o postupku pred Komisijom koja će sadržati i dio koji se odnosi na postupak provjere imovine; - Odluku o izmjenama Poslovnika o radu Komisije; - Obrazac Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; - Obrazac Evidencije Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; - Obrazac Izvoda iz Evidencije poklona i - -Obrazac za Javni Katalog poklona. <p>Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave je usvojio Izvještaj o realizaciji mjera iz akcionalih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2010. godinu.</p> <p>Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave, 8.decembra 2011.godine usvojio je Izvještaj sa savjetodavnog sastanka Komisije za praćenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije</p>
--	--	--	---

					<p>u lokalnoj samoupravi, koji je odžan 9.novembra 2011. sa predstavnicima lokalnih zajednica koji prate realizaciju Akcionog plana, u saradnji sa Upravom za kadrove.</p> <p>U toku je izrada Godišnjeg izvještaja o realizaciji mjera iz akcionalih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2011. godinu.</p>
1.2. LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITA MANJINA	MLJIM P	ombudsman@t-com.me orhan.sahmanovic@mmp.gov.me sabahudin.delic@mmp.gov.me	Usvojen je Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda („Službeni list Crne Gore, broj 42/11).	Zakonom o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda se proširuje nadležnost Zaštitnika na privatni sektor i uvode dva nova instituta: 1) Zaštitnik se definše kao nacionalni mehanizam za sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog postupanja i kažnjavanja; 2.) Zaštitnik se definše kao institucionalni mehanizam za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. Takođe, Zaštitniku je omogućeno imenovanje još jednog zamjenika za pitanja	Vlada je 7. jula 2011. usvojila Informaciju o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave, sa predlogom mjera. Sprovedena su istraživanja, obuke i medijske kampanje o zakonskim rješenjima i politici zaštite od diskriminacije. Istraživanje o stavovima građana prema najranjivijim grupama je pokazalo da su tri grupacije koje, na nivou opšte

				antidiskriminacije, kao i povećanje broja izvršilaca (pet u 2011.).	procjene, trpe najviši stepen diskriminacije: Romi, lica sa invaliditetom i LGBT osobe. U okviru programa " Ostvarivanje ljudskih prava " koji se realizuje uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori i NVO "CEDEM", Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje niz aktivnosti koje se odnose na edukaciju državnih službenika (inspekcije i policija), nosilaca pravosudnih funkcija (sudije, tužioci, organi za prekršaje), i drugih nezavisnih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava o osnovama antidiskriminacije. U sklopu navedenog programa realizuje se i medijska kampanja.
1.2.1. GRAĐANSKA I POLITIČKA PRAVA	MP MUP MK Savjet za saradnj u Vlade i NVO	branka.lakocevic@mpa.gov.me osman.subasic@mup.gov.me zeljko.rutovic@mku.gov.me mirsad.bibovic@gov.me	Usvojeni su: Zakon o dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu (Službeni list CG, broj 28/11); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti (Službeni list CG, broj 28/11); Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni list CG, broj 20/2011); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (Službeni list CG, broj 20/11); Zakon o nevladinim	Skupština je 26. maja 2011. usvojila Godišnji izvještaj o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i stanju zaštite ličnih podataka za 2010. godinu. Vlada je usvojila Izvještaj o saradnji ministarstava i organa državne uprave s	

		saradnja.nvo@gsv.gov.me	organizacijama (Službeni list CG, br. 39/11).	nevladinim organizacijama u 2010. godini.	
1.2.2. EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA		<p>MRSS remzija.ademovic@mrs.gov.me</p> <p>anka.stojkovic@mrs.gov.me</p> <p>rada.markovic@mek.gov.me</p>	<p>U oblasti antidiskriminacije, usvojeni su: Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda („Službeni list Crne Gore, broj 42/11); Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, broj 39/2011); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu;</p> <p>Usvojen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije (Službeni list Crne Gore, broj 23/11).</p> <p>Vlada je 30. juna 2011. godine usvojila Strategiju zaštite od nasilja u porodici za period 2011-2015., koja sadrži sadrži ciljeve i aktivnosti za unaprjeđenje socijalne i druge zaštite,</p>	<p>U cilju dalje afirmacije antidiskriminatorske politike u Crnoj Gori, Vlada je 28. jula donijela Odluku o formiranju Savjeta za zaštitu od diskriminacije, kojim predsjedava predsjednik Vlade.</p> <p>Imenovan je savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije.</p> <p>Skupština je 5. jula 2011. usvojila Godišnji izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2010. godinu, kao i Poseban izvještaj zaštitnika ljudskih prava i sloboda o ostvarivanju prava na povraćaj imovinskih prava i obeštećenju, Poseban izvještaj zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju</p>	

				<p>ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama.</p> <p>Vlada je usvojila Strategiju smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti. Takođe, Vlada je usvojila Strategiju za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik (2011-2015).</p>	
1.2.3. KULTURNA PRAVA I ZAŠTITA MANJINA		<p>MK tomo.miljic@mku.gov.me</p> <p>tanja.ostojic@mps.gov.me</p> <p>sabahudin.delic@mmp.gov.me</p> <p>blanka.marovicr@mmp.gov.me</p>	<p>Skupština je u junu 2011. godine usvojila Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za 2010. godinu.</p> <p>Komisija za praćenje implementacije Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012 donijela je Odluku o izboru projekata i izvršila raspodjelu dijela sredstava za implementaciju projekata u skladu sa Strategijom, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, u ukupnom iznosu od 230.260,50 eura.</p> <p>Na osnovu sprovedenog javnog konkursa</p>	<p>Skupština je 17.novembra 2011. usvojila Izvještaj o radu Fonda za manjine.</p>	

			objavljenog 19.novembra 2011. godine, Komisija je donijela Odluku o izboru projekata i izvršila raspodjelu preostalog dijela sredstava za implementaciju projekata u skladu sa Strategijom , u iznosu od 70.345,00 eura.		
1.3. REGIONALNA PITANJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE	MVPIE I	MVPEI dubravka.lalovic@mfa.gov.me marija.draskovic@mfa.gov.me	Crna Gora nastavlja da bude stabilizirajući faktor u regionu i da konstruktivnom ulogom i politikom dobrosusjedstva doprinosi jačanju regionalne saradnje i procesa pomirenja. Takodje, aktivno učestvuje u svim regionalnim inicijativama i forumima, što potvrđuje uspešno predsjedavanje sljedećim regionalnim inicijativama: Centralno-evropskom inicijativom, Jadransko-jonskom inicijativom, Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Američko-jadransko poveljom (A5)- afirmišući u punoj mjeri politiku dobrosusjedstva i očuvanja regionalnog dijaloga, kao najbolju preporuku za napredak ka evropskim i evroatlantskim strukturama Crna Gora nastavlja da ostvaruje dobru saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i da poštije i ispunjava ostale međunarodne obaveze.		

1.3.1. REGIONALNE INICIJATIVE	<p>MVPIEI igor.gradjevic@mfa.gov.me</p> <p>vana.vojinovic @gov.me</p> <p>borka.trajkovic @mfa.gov.me</p> <p>marija.djurovic @mfa.gov.me</p> <p>filip.kalezic@ mfa.gov.me</p>	<p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o razmjeni zemljišnih parcela za diplomatske misije („Službeni list CG”, broj 06/11)</p> <p>Potpisan je Protokol o saradnji između Državnog arhiva Crne Gore i Generalnog direktorata Državnog arhiva Turske, 22. juna 2011. Godine.</p>	<p>Deklaracije, izjave i izvještaji SEECP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnji izvještaj generalnog sekretara o regionalnoj saradnji u JIE - Budvanska deklaracija o jačanju regionalne saradnje i koordinacije u borbi protiv organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi - Zajednička izjava ministara odbrane - Zajednička deklaracija ministara pravde i ministara unutrašnjih poslova zemalja članica SEECP u vezi sa odobravanjem Regionalnog strateškog dokumenta za pravdu i unutrašnje poslove za period 2011-2013. godine sa pratećim Akcionim planom - Deklaracija o jačanju regionalne saradnje u promovisanju energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije u 	<p>Predsjedavanje Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP)- Samit šefova država i vlasta zemalja članica SEECP (jun, 2011), na ministarskom nivou organizованo je</p> <p>pet sastanaka, četiri na ekspertskom nivou, tri sastanka političkih direktora, dva koordinaciona sastanka Trojke (SEECP, RCC i EK) i tri u okviru Parlamentarne dimenzije</p> <p>Predsedavanje Jadransko-jonskom inicijativom (JJI)- održano je sedam sastanaka</p>
-------------------------------------	--	---	--	---

				Jugoistočnoj Evropi Na završnom sastanku Savjeta ministara JJI sa EK u Briselu usvojena je Zajednička Deklaracija (maj 2011.)	
1.3.2. BILATERALNI ODNOSI SA SUSJEDIMA		MVPEI miroslav.scepanovic@mfa.gov.me ana.zekovic@mfa.gov.me dragana.markovic@mfa.gov.me jovana.krivokapic@mfa.gov.me maja.simonovic@mfa.gov.me	Republika Hrvatska: <ul style="list-style-type: none"> - Sporazuma o pružanju pomoći u izdavanju viza i konzularnoj zaštiti i uslugama u trećim zemljama kao i Protokola za njegovo sprovođenje, januar 2011.godine; - Sporazuma o saradnji policija, mart 2011.godine; - Protokol o naučnoj i tehnološkoj saradnji 2011-2012, april 2011.godine; - Sporazum o saradnji istorijskih instituta Crne Gore i Republike Hrvatske , maj 2011.godine; - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Crnoj Gori (Službeni list CG, broj 5/11); - Memorandum o saradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, jun 2011.godine; - Sporazuma o međusobnom 	Informacija o izradi Regionalnog projekta za rješavanje pitanja izbjeglica i interna raseljenih lica, maj 2011 Informacija o potpisivanju bilateralnog Sporazuma o poravnanju duga Republike Albanije prema Crnoj Gori, jul 2011.	Održana je prva runda pregovora sa Srbijom u vezi zaključivanja Sporazuma o readmisiji.

		<p>izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, septembar 2011.</p> <p>Crna Gora je Nacrt sporazuma o socijalnom osiguranju dostavila Republici Hrvatskoj 5. maja 2011. godine,</p> <p>Republika Kosovo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, mart 2011.godine - Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju sa Republikom Kosovo, maj 2011.godine; - Sporazum o naknadnom upisu interno raseljenih lica koja borave u Crnoj Gori u matične registre i registar državljana Republike Kosovo sa Protokolom za njegovu implementaciju i Sporazum o readmisiji lica bez boravišne dozvole, jun 2011.godine; - Protokol o elektronskoj razmjeni podataka između Uprave Carina Crne Gore i Carine Kosova, jul 2011.godine <p>Republika Makedonija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum o saradnji u oblasti 		
--	--	--	--	--

		<p>zaštite od radijacije između Direkcije za radijacionu sigurnost Republike Makedonije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, maj 2011.godine,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugovor između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju, oktobar 2011.godine, - Sporazum o saradnji u kontekstu približavanja i pristupanja EU, oktobar 2011. Godine. <p>Republika Srbija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporazum o policijskoj saradnji, mart 2011.godine, - Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji, mart 2011.godine, - Protokol između Uprave policije Crne Gore i Direkcije policije Republike Srbije o saradnji tokom turističke sezone u 2011, jun 2011.godine, - Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Memorandum o razmjeni podataka o deviznim depozitima kod Dafiment banke i kod Banke privatne privrede Crne Gore, jul 2011.godine, - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Memorandum o razumijevanju i saradnji Socijalnog savjeta Crne Gore sa Socijalno ekonomskim savetom Republike Srbije, oktobar 2011.godine <p>Bosna i Hercegovina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporazuma o veterinarskoj saradnji, april 2011.godine, - Sporazum o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, septembar 2011.godine <p>Republika Italija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum o razumijevanju između MUP-a CG, Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost i Savjeta ministara Italije, Službe za civilnu zaštitu, april 2011.godine, - Sporazum o saradnji u oblasti inovacija u naučnom i privrednom sektoru, jul 2011.godine, - Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore i A2A S.p.A o osnovama za izmjene i dopune Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o upisu akcija, Akcionarskog ugovora i Ugovora o upravljanju zaključenog između Crne Gore i A2A, avgust 2011.godine i - Sporazumom o saradnji u oblasti odbrane, septembar 2011.godine 	
--	--	--	--

			Republika Albanija - Izmjene i dopune Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana, decembar 2011.godine		
1.3.3. MEĐUNARODNE OBAVEZE		MVPIEI aleksandra.misurovic@mfa.gov.me tamara.brajovic@gov.me ivan.ivanisevic@mfa.gov.me marija.vulevic@mfa.gov.me aleksandra.zlokovic@mfa.gov.me			
POGLAVLJE II – EKONOMSKI KRITERIJUMI	MF	MF antonio.krcalovic@mif.gov.me	Realizacija ovih obaveza je razrađena u poglavljima 4. Slobodno kretanje kapitala, 8. Politika konkurenčije, 9. Finansijske usluge, 17. Ekonomска и monetarna politika, 18. Statistika и 20. Industrijska politika.		

2.1. Crna Gora nakon izbijanja krize: odgovori ekonomске politike, izazovi, ključne poluge budućeg privrednog rasta		MF			
2.1.1. Odgovor ekonomске politike na krizu		MF			
2.1.2. Izazovi		MF			
2.1.3. Recesija kao mogućnost za početak novog modela razvoja		MF			
2.2. POSTOJANJE FUNKCIONALNE TRŽIŠNE EKONOMIJE		MF			
2.2.1. Društveni konsenzus o osnovnim smjernicama ekonomске politike		MF tijana.stankovic@mif.gov.me			
2.2.2. Makroekonomска stabilnost		MF tijana.stankovic@mif.gov.me			

2.2.3. Međusobno djelovanje tržišnih sila		ME zaduzen za privatizaciju			
2.2.4. Ulazak i izlazak sa tržišta i eliminisanje biznis barijera		MF bojana.boskovic@mif.gov.me			
2.2.5. Pravni sistem		MP branka.lakocevic@mpa.gov.me MF a.ivanovic@mif.gov.me			
2.2.6. Finansijski sektor		MF hpopovic@scmn.me natasa.raicevic@ano.co.me milena.vuksanovic@cbcg.org	<p>Usvojene su sljedeće odluke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o Kreditnom registru („Službeni list CG”, broj 27/11), - Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova („Službeni list CG”, broj 27/11), - Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG”, br. 35/11). - Odluka o adekvatnosti kapitala („Službeni list CG“, broj 38/11); - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 		

		<p>o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva („Službeni list CG”, br.58/11),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pripremljen je Nacrt zakona o finansijskim kolateralima <p>Utvrđene su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opšte smjernice za proces supervizorskog pregleda i ocjene (SREP), - Opšte smjernice za saradnju sa supervizorima drugih zemalja u okviru supervizorskih kolegijuma; - Opšte smjernice za odobravanje kreditnih rejtinga eksternih institucija; - U pripremi su: - Odluka o javnom objelodanju podataka od strane banaka; - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama i - Odluka o dopuni Odluke o bankarskom Ombudsmanu. 		
2.3. Kapacitet za	MF			

suočavanje sa pritiskom konkurenциje i tržišnim silama u EU					
2.3.1. Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije		MF tijana.stankovic@gov.me			
2.3.2. Ljudski i fizički kapital		MF tijana.stankovic@gov.me MPS tanja.ostojic@mps.gov.me			
2.3.3. Sektorska i struktura preduzeća		MF tijana.stankovic@gov.me gradojevic@monstat.org			
2.3.4. Uticaj države na konkurentnost		MF mitar.bajceta@mif.gov.me			
2.3.5. Ekonomска		MF			Kretanja ekonomskih pokazatelia

integracija i konvergencija prema EU	gradojevic@monstat.org marija.labudovic@cb-cg.org			<p>Crne Gore (Mastrihtski kriterijumi konvergencije) tokom 2011. godine:</p> <p>Prosječna godišnja stopa inflacije je u 2010. godini iznosila 0,5%, što je bilo ispod nivoa ovog kriterijuma na nivou EMU (0,8%). Mjerena indeksom potrošačkih cijena inflacija je u oktobru 2011. godine u odnosu na decembar prethodne godine iznosila 3,1%.</p> <p>Kako država CG ne emituje dugoročne HOV, ne može se pratiti kretanje ovog pokazatelia kao kriterijuma konvergencije.</p> <p>Crna Gora u posljednje dvije godine ostvaruje budžetski deficit koji je veći od kriterijuma konvergencije. Međutim, pozitivna je tendencije njegovog smanjenja (-4,43% u 2009., -3,62% u 2010. godini, -3,40% plan za 2011. godinu).</p> <p>Crna Gora pripada grupi umjerenog zaduženih zemalja. Koeficijent učešća javnog duga u BDP-u za Crnu Goru je ispod nivoa ovog</p>
--------------------------------------	--	--	--	---

					koeficijenta za EMU. Na kraju septembra, učešće javnog duga u BDP-u iznosilo je 44,6%, a plan za 2012. godinu je 44,3%.
POGLAVLJE III – SPOSOBNOST PREUZIMANJA OBAVEZA IZ ČLANSTVA U EU					
3.1. SLOBODA KRETANJA ROBE	ME	goran.scepanovic@mek.gov.me dragan.vukcevic@mek.gov.me	Usvojen je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda ("Službeni list CG", br. 53/11).	<p>U toku su aktivnosti na izradi prijedloga elaborata o reorganizaciji postojećeg Odbora Programa Vlade za kvalitet, koji je do sada, kao savjetodavni organ Vlade funkcionalo vezano za dobrovoljne sisteme menadžmenta kvalitetom QMS, EMS, HACCP i akreditacijama tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i to putem seminara, subvencija za sertifikaciju i sl.</p> <p>U sklopu izrade Elaborata, jedan od predviđenih modela je da Odbor</p>	

				preuzeće funkciju koordinacije Poglavlja 1, i to spajanjem Odsjeka za infrastrukturu kvaliteta i Odbora u jedan organ uprave (koristio bi se postojeći budžet i zaposleni, tako da ne bi bila potrebna dodatna budžetska sredstva).	
3.1.1. HORIZONTALNA PITANJA	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me	Usvojen je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda ("Službeni list CG", br. 53/11).	Urađena je radna verzija Strategije slobodnog kretanja robe koja daje implementacioni okvir za novi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda	
3.1.1.1. Standardizacija	ME	ISME dragan.vukcevic@mek.gov.me miodrag.perovic@isme.t-com.me ; isme@t-com.me	Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je izradio Nacrt strategije razvoja standardizacije u Crnoj Gori koja je u Vladinoj proceduri.	Sredinom marta 2011. godine Upravni odbor Instituta za standardizaciju Crne Gore usvojio je revidirana Interna pravila standardizacije i to: ISME IPS 1. Osnivanje i rad stručnih tijela Instituta i ISME IPS 2. Vrste dokumenata i njihovo označavanje.	Tokom 2011. godine ISME je donio 2.599 crnogorskih standarda (MEST) i trenutno raspolaze sa ukupno cca. 6.980 MEST, koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima. ISME je osnovao četiri tehnička komiteta za sljedeće oblasti: nafta i naftni derivati, eurokodovi, prehrambeni proizvodi i sistemi

				ISME i Slovenski Institut za standardizaciju (SIST) potpisali su Sporazum o unapređenju saradnje dvije države na području standardizacije.	upravljanja energijom i energetska efikasnost. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje još dva tehnička komiteta, i to za oblasti: upravljanje ljudskim resursima i elektroenergetika.
3.1.1.2. Akreditacija	ME	<p>ATCG dragan.vukcevic@mek.gov.me</p> <p>ranko.nikolic@atcg.co.me</p>		<p>Akreditaciono tijelo Crne Gore je na posljednjoj Generalnoj skupštini Evropske kooperacije za akreditaciju, održanoj u Varšavi 23. i 24. novembra 2011., postalo punopravni član Evropske kooperacije za akreditaciju.</p>	
3.1.1.3. Ocjena usaglašenosti	ME	<p>dragan.vukcevic@mek.gov.me</p> <p>ana.martinovic@mek.gov.me</p>			
3.1.1.4. Metrologija	ME	<p>ZZM dragan.vukcevic@mek.gov.me</p> <p>vanja.asanovic@metrologija.com</p>	Pripremljen je Prijedlog pravilnika o tehničkim i metrološkim zahtjevima koji se odnose na mjerila i Prijedlog pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje usaglašenosti za vase sa neautomatskim funkcionisanjem	<p>Na petoj Generalnoj skupštini EURAMET-a, održanoj 6 – 9. juna 2011. u Sarajevu, Zavod za metrologiju je primljen u punopravno članstvo EURAMET-a.</p>	<p>21. maja 2011. godine (Svjestki dan metrologije), svečano su otvorene laboratorije Zavoda za metrologiju za sljedeće veličine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa - dužina - temperatura

	gov.me	<p>Usvojeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u upotrebi („Službeni list CG”, br. 19/11); - Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje („Službeni list CG”, br. 20/11); - Pravilnik o rokovima za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila („Službeni list CG”, br. 33/11); - Izmjene i dopune Zakona o metrologiji („Službeni list CG”, br. 40/11), izmjene se odnose samo na kaznene odredbe - Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni list CG”, br. 56/11); - Pravilnik o bocama kao mjernim posudama („Službeni list CG”, br. 56/11) <p>U dijelu kontrole predmeta od dragocjenih metala, usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Službeni list 	<p>Crna Gora je 1. avgusta 2011. postala pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM).</p> <p>Zavod za metrologiju je 19. oktobra 2011. potpisao Sporazum o međusobnom priznavanju, koji se odnosi na državne etalone i sertifikate kalibracije i mjeranja koje izdaju NMI, Međunarodni komitet za tegove i mjere (CIPM MRA).</p> <p>- zapremina - pritisak - vrijeme i frekvencija - električne veličine.</p> <p>Realizovan je bilateralni projekat sa Republikom Slovenijom – Ured RS za meroslovje (MIRS).</p> <p>U oktobru 2011. godine svečano je zatvoren projekat ”Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori”, finansiran sredstvima iz IPA 2007</p> <p>Predloženi su novi bilateralni projekti sa Republikom Slovenijom za 2012. godinu iz oblasti metrologije, kontrole predmeta od dragocjenih metala i metrološko - inspekcijskog nadzora.</p>
--	------------------------	---	---

		<p>CG”, br. 40/11), izmjene se odnose samo na kaznene odredbe;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala („Službeni list CG”, broj34/11); - Pravilnik o sadržaju, obliku i dimenzijama državnog žiga i sadržini i obliku sertifikata („Službeni list CG”, br. 40/11); - Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu izrade i sastava moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala („Službeni list CG”, br. 40/11); - Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala i opremi za ispitivanje („Službeni list CG”, br. 40/11); - Pravilnik o obliku, sadržaju i dimenzijama znaka proizvođača predmeta od dragocjenih metala i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala („Službeni list CG”, br. 40/11); - Pravilnik o uslovima za proizvodnju predmeta od dragocjenih 	
--	--	--	--

			<p>metala u pogledu opreme i radnih prostorija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova („Službeni list CG”, br. 40/11).</p> <p>U proceduri razmatranja su Nacrt pravilnika o tehničkim i metrološkim zahtjevima koji se odnose na mjerila i Nacrt pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem</p>		
3.1.1.5. Nadzor nad tržistem	ME	TI dragan.vukcevic@mek.gov.me rada.markovic @ti.gov.me	<p>Usvojeni su :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o tržišnoj inspekciji („Službeni list CG”, broj 53/11), kojim su transponovani osnovni elementi tržišnog nadzora iz Regulative 2008/765 i - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl.list CG”, br. 57/11). <p>Pripremljeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo za funkcionisanje kontaktne tačke i sistema za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima; - Nacrt memoranduma o saradnji na području provjeravanja usaglašenosti proizvoda sa propisima o bezbjednosti proizvoda Tržišne 	<p>Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, dat je pravni osnov za reorganizaciju inspekcijskog sistema (objedinjavanje inspekcija u jedan organ - Uprava za inspekcijski nadzor, čiji je cilj unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora i eliminisanje biznis barijera).</p> <p>Uspostavljen je Sistem za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima na nacionalnom nivou. U ovom sistemu, Tržišna inspekcija je kontakt tačka.</p>	<p>Sprovedena je pilot akcija tržišnog nadzora u kojoj su Tržišna i Zdravstveno-sanitarna inspekcija pronašli na tržištu opasne i obmanjujuće proizvode, koji su povučeni sa tržišta.</p> <p>Sprovedene su obuke tržišnih inspektora-trenera u cilju njihovog osposobljavanja za dalje prenošenje stečenog znanja i vještina, kao i članova TK.</p> <p>Izrađena web stranica Tržišne inspekcije (www.ti.gov.me)</p>

			inspekcije i Uprave carina; Nacrt liste nadležnosti po grupama proizvoda , koja će biti upućen Vladi na razmatranje i usvajanje.		
3.1.2. DIREKTIVE STAROG PRISTUPA	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me			
3.1.2.1. Motorna vozila	ME	MSP dragan.vukcevic@mek.gov.me miroslav.masic@msp.gov.me	Pripremljen je Prijedlog uredbe o emisiji zagađivača iz ne-putnih mobilnih motora Prijedlog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima , utvrđen je 15. decembra 2011. godine. Ovim zakonom je dat pravni osnov za donošenje propisa koji će urediti oblast motornih vozila.		
3.1.2.2. Hemijski proizvodi	ME	CETI dragan.vukcevic@mek.gov.me danijela.sukovic@mrt.gov.me			
3.1.2.3. Farmaceutski proizvodi	ME	CALIMS dragan.vukcevic@mek.gov.me	Zakon o lijekovima („Službeni list CG, broj 56/11)		

		e zeljka.besovic@gov.me			
3.1.2.4. Kozmetički proizvodi	ME	CALIMS dragan.vukcevic@mek.gov.me zeljka.besovic@gov.me			
3.1.2.5. Deterdženti	ME	CETI dragan.vukcevic@mek.gov.me daniela.sukovic@mrt.gov.me			
3.1.2.6. Staklo	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me maja.jokanovic@mek.gov.me			
3.1.2.7. Tekstil	ME	dragan.vukcevi			

		c@mek.gov.me lidiya.jankovic@mek.gov.me			
3.1.2.8. Obuća	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me lidiya.jankovic@mek.gov.me			
3.1.2.9. Drvo	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me lidiya.jankovic@mek.gov.me			
3.1.2.10. Sredstva za ishranu bilja (đubriva)	ME	FU dragan.vukcevic@mek.gov.me fitosanitarnaupravacg@t-com.me	Usvojen je Pravilnik o posebnim uslovima za stavljanje u promet i primjenu amonijum nitrata (AN) kao sredstva za ishranu bilja („Sl.list CG br. 18/11)		
3.1.2.11. Prethodno	ME	dragan.vukcevi			

upakovani proizvodi		c@mek.gov.me			
3.1.3. DIREKTIVE NOVOG PRISTUPA	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me			
3.1.3.1. Niskonaponska električna oprema	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me	Pripremljen je Prijedlog pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica , kojim je transponovana direktiva (LVD).		
3.1.3.2. Jednostavne posude pod pritiskom	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me slavko.buric@mek.gov.me	Pripremljen je Nacrt pravilnika o bezbjednosti jednostavnih sudova pod pritiskom.		
3.1.3.3. Bezbjednost igračaka	ME	MZ dragan.vukcevic@mek.gov.me slavojka.sukovic@mzd.gov.me			
3.1.3.4.	ME	dragan.vukcevi	Pripremljen je Prijedlog pravilnika o		

Bezbjednost mašina		c@mek.gov.me goran.nikolic@mek.gov.me	bezbjednosti mašina		
3.1.3.5. Oprema za ličnu zaštitu	ME	MRSS dragan.vukcevic@mek.gov.me natasa.zugic@mrs.gov.me			
3.1.3.6. Eksplozivi za civilnu upotrebu i oprema i sistemi zaštite u potencijalno eksplozivnim sredinama	ME	MUP dragan.vukcevic@mek.gov.me zoran.begovic@mup.gov.me	U pripremi je Zakon o eksplozivima		
3.1.3.7. Liftovi	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me slavko.buric@mek.gov.me	Pripremljen je Prijedlog pravilnika o bezbjednosti liftova.		

3.1.3.8. Neautomatski instrumenti za mjerjenje	ME	ZZM dragan.vukcevic@mek.gov.me vanja.asanovic@metrologija.gov.me	Pripremljen je Nacrt pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem		
3.1.3.9. Instrumenti za mjerjenje	ME	ZZM dragan.vukcevic@mek.gov.me vanja.asanovic@metrologija.gov.me	Pripremljen je Nacrt pravilnika o tehničkim i metrološkim zahtjevima koji se odnose na mjerila .		
3.1.3.10. Oprema pod pritiskom	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me slavko.buric@mek.gov.me			
3.1.3.11. Toplovodni kotlovi	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me			

		slavko.buric@mek.gov.me			
3.1.3.12. Gasni aparati	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me slavko.buric@mek.gov.me			
3.1.3.13. Uređaji za hlađenje	ME	dragan.vukcevic@mek.gov.me bozidar.pavlovic@mek.gov.me			
3.1.3.14. Radio i telekomunikacijska terminalna oprema	ME	MID dragan.vukcevic@mek.gov.me ivana.markovic@mid.gov.me	Pripremljen je Nacrt pravilnika o radio-telekomunikacionoj opremi, kojim su transponovanane direktive (RTT).		
3.1.3.15. Elektromagnetna	ME	MID dragan.vukcevi	Pripremljen je Prijedlog pravilnika o elektromagnetnoj kompaktibilnosti,		

kompatibilnost		c@mek.gov.me ivana.markovic@mid.gov.me	kojim je transponovana direktiva (EMC).		
3.1.3.16. Plovila za rekreaciju	ME	MSP dragan.vukcevic@mek.gov.me snezana.djurkovic@msp.gov.me	Usvojen je Zakon o jahtama ("Sl. list CG", 40/11) od 24.07.2011		
3.1.3.17. Pomorska oprema	ME	MSP dragan.vukcevic@mek.gov.me snezana.djurkovic@msp.gov.me			
3.1.3.18. Brza željeznica	ME	MSP dragan.vukcevic@mek.gov.me			

		vida.stevanovic@msp.gov.me			
3.1.3.19. Žičare za prevoz ljudi	ME	MSP dragan.vukcevic@mek.gov.me vida.stevanovic@msp.gov.me			
3.1.3.20. Građevinski proizvodi	ME	MORT dragan.vukcevic@mek.gov.me svetlana.vukšanovic@mrt.gov.me	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG, br. 47/11) Utvrđen je Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima		
3.1.3.21. Pakovanje i ambalažni otpad	ME	AZZ dragan.vukcevic@mek.gov.me dragan.asanovic@epa.gov.me	Usvojen je Zakon o upravljanju otpadom.		

3.1.3.22. Medicinski uređaji, medicinski uređaji za aktivnu implantaciju i in vitro medicinski uređaji za diagnostiku	ME	CALIMS dragan.vukcevic@mek.gov.me zeljka.besovic@gov.me			
3.2. SLOBODA KRETANJA RADNIKA	MRSS	MRSS jovo.pajovic@mrs.gov.me 063 204 101 vladimir.radovanic@gov.me			
3.2.1. PRISTUP TRŽIŠTU RADA	MRSS	MRSS vladimir.radovanic@gov.me	<p>Uvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca („Službeni list CG“, broj .32/11).</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu izdavanja radne dozvole za strance („Službeni list CG“, br. 40/11)</p> <p>Utvrđen je Prijedlog odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2012 (oktobar).</p>	<p>Usvojena je Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012 – 2015,</p>	
3.2.2. KOORDINACIJA SISTEMA	MRSS	MRSS vladimir.radovanic@gov.me	Usvojen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom		U toku su pregovori za zaključivanje novih sporazuma o socijalnom osiguranju između

SOCIJALNE SIGURNOSTI		<p>osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju ("Službeni list CG" Međunarodni ugovori, br. 9/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju. ("Službeni list CG" Međunarodni ugovori, br. 9/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju ("Službeni list CG" Međunarodni ugovori, br. 14/11).</p>		Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Republike Hrvatske.
3.3. PRAVO OSNIVANJA PREDUZEĆA I	MF	dragan.kujovic @gov.me		

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA					
3.3.1. PRAVO OSNIVANJA PREDUZEĆA		goran.nikolic @gov.me	Usvojen je Zakon o privrednim društvima (Službeni list CG, broj 36/2011).		
3.3.2. SLOBODA PRUŽANJA PREKOGRANIČNIH USLUGA					
3.3.3. POŠTANSKE USLUGE		tomo.knezevic @gov.me	Usvojen je Zakon o poštanskim uslugama („Službeni list CG“, br. 57/11).		Izvršena je transformacija Pošte Crne Gore iz društva sa ograničenom odgovornošću u Akcionarsko društvo („Službeni list CG“, br. 58/11)
3.3.4. MEĐUSOBNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA		vladimir.radicanic@gov.me	<p>Usvojen je Zakon o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije („Službeni list CG“, br. 18/11);</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (utvrđen 15. septembra);</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostranih sertifikata („Službeni list CG“, br. 6/11)</p>		
3.4. SLOBODNO	MF	MF			

KRETANJE KAPITALA		bojana.boskovic@mif.gov.me CBCG marija.labudovic@cb-cg.org			
3.4.1. REŽIM KRETANJA KAPITALA I TEKUĆIH PLAĆANJA	MF	CBCG marija.labudovic@cb-cg.org	Donesena je Odluka o obaveznim elementima naloge za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca („Službeni list CG, br.15/11) j Odluka o izmjeni Odluke o evidenciji računa za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom („Službeni list CG, br.15/11)		
3.4.2. PLATNI SISTEM	MF	CBCG	Donesena je Odluka o načinu i postupku vršenja kontrole obavljanja platnog prometa u zemlji („Sl.list CG, br.15/11) Donesena je Odluka o adekvatnosti kapitala banaka (“Sl. listu CG”, br. 38/11) Donesena je Odluka o obaveznim elementima naloge za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca („Službeni list CG, br.15/11) U pripremi je Nacrt zakona o platnom		

			prometu.		
3.4.3. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	MF	USPNiFT	<p>Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>1.decembra 2011. godine utvrđen je Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</p>		
3.5. JAVNE NABAVKE	M	ana.ivanovic@mfgov.me mersadm@t-com.me sandra.krstovic@djn.gov.me	<p>Usvojen je Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11)</p> <p>Usvojena je Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015, sa Akcionim planom.</p>	<p>Usvojena je Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i sprovodenje Strategije javnih nabavki.</p>	Urađen je dokument "Stručna osnova razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 2011 - 2015 godine" .
3.6. PRIVREDNO PRAVO	M	dragan.kujovic@mek.gov.me goran.nikolic@mek.gov.me			
3.6.1. PRIVREDNO PRAVO		ME dragan.kujovic@mek.gov.me	Usvojen je Zakon o stečaju („Službeni list CG“,br. 01/11).		

		goran.nikolic @mek.gov.me	Usvojen Zakon o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, broj 36/2011). Pripremljen je Prijedlog pravilnika o bližim osnovama i mjerilima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i nagrade za rad stečajnog upravnika.		
3.6.2. RAČUNOVODSTV O I REVIZIJA		MF biljana.scekic @mif.gov.me danko.dragovic @mif.gov.me	Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list CG“, br. 32/11).		
3.7. PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE	ME	ZIS novak.adzic@gov.me			
3.7.1. AUTORSKO I SRODNA PRAVA		ZIS novak.adzic@gov.me	Usvojen je Zakon o autorskom i srodnim pravim („Službeni list CG“, br. 37/11).		
3.7.2. PRAVO INDUSTRJSKE SVOJINE		ZIS novak.adzic@gov.me	Usvojen je Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna („Službeni list CG“, br. 08/11). Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o optičkim diskovima („Službeni list Crne Gore“, br. 53/11).		

		<p>Usvojen je Zakon o potvrđivanu ugovora o patentnom pravu ("Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori", br. 14/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata,(Sl.List Crne Gore – Međunarodni ugovori",br. 14/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Bečkog sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Sl.List Crne Gore- Međunarodni ugovori, br.08/11).</p> <p>Donesena je Uredba o prestanku primjene Uredbe o postupku za priznanje žiga (Službeni listu CG br.53/11).</p> <p>Donesen je Pravilnik o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga („Službeni list Crne Gore“, br. 53/1).</p>		
3.7.3. SPROVOĐENJE PRAVA INTELEKTUALNE		ZIS novak.adzic@gov.me	Donesena je Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine („Službeni list CG“,	

SVOJINE			br. 33/11).		
3.8. POLITIKA KONKURENCIJE	ME	ME zoran.perisic@mek.gov.me			
3.8.1. POLITIKA KONKURENCIJE		ME zoran.perisic@mek.gov.me ana.martinovic@gov.me	Prijedlog zakona o zaštiti konkurenencije će ponovo biti upućen Skupštini na usvajanje na proljećnom zasjedanju.		
3.8.2. DRŽAVNA POMOĆ		MF mitar.bajceta@mf.gov.me sefika.kurtagic@mif.gov.me	Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći. Vlada je 16. juna 2011. godine donijela: <ul style="list-style-type: none"> - Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Sl. list Crne Gore“ broj 034/11 od 12. jula 2011.); - Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći (Sl. List CG“, br. 34/11) ; - Uredbu o izmjenama i 		

			<p>dopunama Uredbe o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći (Sl. list CG“, br. 34/11).</p> <p>Vlada je 23. juna 2011. godine usvojila Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2010. godini</p> <p>Pripremljen je Prijedlog odluke o mapi regionalnih pomoći, u skladu sa čl. 73 Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju, koji je dostavljen Evropskoj Komisiji na mišljenje.</p>		
3.9. FINANSIJSKE USLUGE	MF	bojana.boskovic@mif.gov.me			
3.9.1. BANKARSTVO	MF	MF, bojana.boskovic@mif.gov.me CBCG marija.labudovic@cb-cg.org	<p>U 2011. godini usvojene su sljedeće odluke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o Kreditnom registru („Službeni list CG“, broj 27/11); - Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova („Službeni list CG“, broj 27/11) ; - Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG“, br. 35/11) ; - Odluka o adekvatnosti kapitala („Službeni list CG“, br. 38/11) ; 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva („ Službeni list CG”, br.58/11) ; - Savjet CBCG usvojio je Plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti CBCG (Contingency plan); - Pripremljen je Nacrt zakona o finansijskim kolateralima i proslijedjen Ministarstvu finansija na konačan komentar; - Opšte smjernice za proces supervizorskog pregleda i ocjene (SREP) ; - Opšte smjernice za saradnju sa supervizorima drugih zemalja u okviru supervizorskih kolegijuma; - Opšte smjernice za odobravanje kreditnih rejtinga eksternih institucija; - U pripremi su: - Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane 		
--	--	---	--	--

			<p>banaka,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama i - Odluka o dopuni Odluke o bankarskom ombudsmanu <p>Skupština je 5. jula .2011. usvojila Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2010. godinu.</p>		
3.9.2. OSIGURANJE I PENZIONO OSIGURANJE	MF	<p>ANO natasa.raicevic@ano.co.me</p>	<p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list CG”, br. 34/11). - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju („Službeni list CG“ Međunarodni ugovori, br. 9/11). - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje 		

		<p>Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju. ("Službeni list CG" Međunarodni ugovori, br. 9/11).</p> <p>- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju ("Službeni list CG" Međunarodni ugovori, br. 14/11). Donijet je Pravilnik o izmjenama pravilnika koji uređuje način i rokove za dostavljanje izvještaja od strane društava za osiguranje.</p> <p>Usvojene su izmjene Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja kriterijuma tehničkih rezervi za rezervisane štete („Službeni list CG“, br.41/11)</p> <p>Donijet je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog</p>	
--	--	--	--

		<p>dostavljanja („Službeni list CG“, br. 48/11).</p> <p>Donijete su Smjernice za analizu rizika pranja novca i finansiranja terorizma u društвима за životno osiguranje.</p> <p>Donijet je interni Priručnik za kontrolu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u društвима za životno osiguranje.</p> <p>Pripremljen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, u cilju daljeg usklađivanja sa direktivama iz oblasti Solventnost I (2007/44/EEC, 2002/83/EEC, 2002/92/EEC, 73/239/EEC).</p> <p>Pripremljen je Nacrt zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kojim su implementirane odredbe Direktive 2009/103/EEC. Ovim prijedlogom zakona definišu se uslovi obavljanja obaveznog osiguranja u saobraćaju sa uvećanim osiguranim sumama, liberalizovanim tarifama, a uvode se i novi pojmovi u skladu sa važećim principima obaveznog osiguranja u EU.</p>		
3.9.3. TRŽIŠTE	KHOV	Usvojen je Zakon o investicionim		

KAPITALA		<p>hpopovic@scmn.me</p> <p>fondovima („Službeni list CG“, br. 54/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni List Crne Gore“, br. 18/11 od 01.04.2011)</p> <p>Usvojena su Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti („Sl.list CG“, br. 32/11).</p> <p>Komisija je usvojila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo o veličini, izgledu i sadržini službene legitimacije kontrolora Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni list Crne Gore“, broj 12/11); - Pravila o dopuni Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti („Službeni list Crne Gore“, broj 28/11); - Priručnik za kontrolu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma; - Uputstvo o izuzeću klijentskog računa od prinudne naplate („Službeni list Crne Gore“, broj 49/11); - Etički kodeks; 	
----------	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore”, broj 49/11); - Pravila o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitentata hartija od vrijednosti („Službeni list Crne Gore”, broj 50/11); - Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom posovanju i - Pravilnik o poslovnoj tajni. 		
3.10. INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI	MIDiT	ruzica.miskovic@mid.gov.me ivana.markovic@mid.gov.me			
3.10.1. TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONA TEHNOLOGIJA	MIDiT	AEM	<p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 32/11) i Zakon o digitalnoj radio-difuziji („Službeni list Crne Gore“, broj 34/11).</p> <p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se radio- 	<p>U skladu sa Zakonom o digitalnoj radio-difuziji, formirana je Komisija za praćenje implementacije programa prelaska sa analognog na digitalni radio-difuzni sistem. Izabran je ponuđač za I fazu koju finansira EK</p>	

		<p>frekvencije mogu koristiti bez odobrenja („Službeni list Crne Gore”, br. 11/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža („Službeni list Crne Gore”, br. 24/11) <p>Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio koridora, u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata.</p>	<p>Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG”, br. 40/11), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, dobija status nezavisnog regulatornog tijela, na način što Savjet Agencije i izvršnog direktora umjesto Vlade, bira Skupština.</p>	
3.10.2. INFORMACIONO DRUŠTVO	MIDiT	<p>Pripremljeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o elektronskim javnim nabavkama, Pravilnik o mjerama i postupcima zaštite certifikata i podataka vezanih za potpisnike i - Pravilnik o mjerama zaštite elektronskog potpisa i naprednog elektronskog potpisa. 		<p>Vlada je 8. decembra 2011. usvojila Strategiju razvoja informacionog društva, koja obuhvata Strategiju elektronskih komunikacija i Strategiju za broadband. Strategija je priprmljena za period do 2016. godine.</p> <p>Vlada je usvojila Strategiju korišćenja Open Source tehnologija u Crnoj Gori, 15 septembra 2011.</p> <p>Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Open source tehnologije.</p>

				Vlada je usvojila Nacionalni okvir interoperabilnosti .
3.10.3. AUDIOVIZUELNA POLITIKA	MIDiT	<p>ruzica.miskovic@mid.gov.me</p> <p>jadranka.vojvodic@ardcg.org</p> <p>aleksandra.boskovic@mku.gov.me</p>	<p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, br. 40/11);</p> <p>Utvrdjen je Nacrt zakona o audiovizuelnoj djelatnosti.</p> <p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 53/11).</p> <p>Savjet Agencije za elektronske medije usvojio je sljedeća podzakonska akta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 35/11); - Pravilnik o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama („Službeni list CG”, br. 36/11); - Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje („Službeni list CG”, br. 33/11); - Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog 	

			<p>programa („Službeni list CG”, br. 33/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev („Službeni list CG”, br. 33/11); - Pravilnik o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga („Službeni list CG”, br. 25/11); <p>Savjet Agencije je usvojio Plan rada Agencije za elektronske medije za 2012.godinu (www.ardcq.org)</p> <p>Savjet Agencije je usvojio Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2012. godinu (www.ardcq.org).</p> <p>Skupština Crne Gore je usvojila Finansijski plan Agencije za elektronske medije (decembar, 2011).</p>		
3.11. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	MPRR	MPRR branko.bulatovicic@mpr.gov.me igor.golubovic.@mpr.gov.me	Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni list CG“, br. 32/11), Usvojena je Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovodenja mjera agrarne politike za 2011. godinu – Agrobudžet (Službeni list Crne Gore, 21/11),		

			<p>U fazi izrade je Nacrt zakona o poljoprivrednim zadrugama Usvojen je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava ovlašćeno pravno lice, način sticanja ovlašćenja za ocjenu kvaliteta vina i uslovi i način ocjenjivanja i superocjenjivanja kvaliteta vina. (Službeni. List CG 22/11).</p> <p>U fazi izrade je Nacrt zakona o maslinarstvu.</p>		
3.11.1. UREĐENJA TRŽIŠTA I DIREKTNA PLAĆANJA		MPRR branko.bulatovic@mpr.gov.me igor.golubovic.@mpr.gov.me			
3.11.2. POLITIKA RURALNOG RAZVOJA		MPRR branko.bulatovic@mpr.gov.me igor.golubovic.@mpr.gov.me	<p>Izrađena druga radna verzija IPARD programa za Crnu Goru i 30. novembra poslata DG Agri na komentarisanje.</p> <p>Započeta je ex-ante evaluacija IPARD programa, koja će biti završena u posljednjoj nedelji februara 2012. godine.</p> <p>Vlada je krajem oktobra imenovala Sektor za ruralni razvoj kao prelazno rješenje za buduće Upravljačko tijelo u okviru</p>		

			<p>IPARD operativne strukture, i Sektor za plaćanje kao prelazno rješenje za IPARD agenciju.</p> <p>U saradnji sa Nacionalnim fondom, pripremljen je Nacrt akcionog plana za akreditaciju IPARD operativne strukture.</p>		
3.11.3. AGENCIJA ZA PLAĆANJE I FINANSIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE		<p>MPRR branko.bulatovicic@mpr.gov.me</p> <p>igor.golubovic@mpr.gov.me</p>	<p>Krajem oktobra Vlada imenovala Sektor za plaćanje kao IPARD agenciju.</p> <p>Do druge nedelje decembra zaposleno u Sektoru za plaćanja 6 službenika, u toku konkursi za zapošljavanje još 5 službenika.</p>	<p>Vezano za IPA komponentu V, dobijeni su komentari EK na prvi nacrt IPARD programa.</p> <p>U toku su aktivnosti na pripremi priručnika, kao i pripremi formalnog uspostavljanja budućeg IPARD odbora za praćenje.</p> <p>U pripremi je Akcioni plan za uvođenje decentralizovanog upravljanja za V komponentu. Takođe, u narednom periodu će se raditi na izradi procedura koje se tiču budućih aktivnosti Ministarstva finansija vezanih za IPA komponentu V.</p>	
3.11.4. HORIZONTALNA PITANJA		<p>MPRR branko.bulatovicic@mpr.gov.me</p> <p>radana.damjan</p>	Usvojen je Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Sl.list CG broj 18/11“)		Objavljena je Druga publikacija "Korišćeno zemljište" 1. jula 2011. godine (iz Poljoprivrednog popisa) koja sadrži detaljan pregled rezultata zemljišnog fonda.

		ovic@mpr.gov.me	Vlada utvrdila Prijedlog zakona o organskoj proizvodnji.		
3.12. BEZBJEDNOST HRANE, VETERINARSKA I FITOSANITARNA POLITIKA	MPRR	MPRR branko.bulatović@mpr.gov.me Zorka Prljević fitosanitarnaupravacg@t-com.me			
3.12.1. BEZBJEDNOST HRANE		MPRR branko.bulatović@mpr.gov.me suncica.boljević@mpr.gov.me	<p>Usvojen je Pravilnik o deklarisanju, označavanju, reklamiranju i prezentaciji hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane i ostale hrane („Službeni list CG“ broj 16/11);</p> <p>Usvojen je Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2011.godinu („Službeni list CG“, broj 77/10);</p> <p>Usvojen je Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla-lisnato povrće za 2011. godinu („Sl.list CG“, broj 8/11)</p>		<p>Pripremljen je Nacrt studije o organizaciji i upravljanju postojećeg sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori i Prijedlog reorganizacije, u okviru realizacije projekta IPA 2008 „Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori“.</p>

			<p>Započet je rad na izradi novog Zakona o bezbjednosti hrane.</p> <p>Program monitoringa zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porjekla (ratarske i povrtarske kulture) na nivou primarne proizvodnje za 2011.godinu (sl.list CG, br.56/11)</p>		
3.12.2. VETERINARSKA POLITIKA		<p>VU branko.bulatovic@mpr.gov.me</p> <p>suncica.boljevic@mpr.gov.me</p>	<p>Utvrđen je Predlog zakona o veterinarstvu.</p> <p>Usvojen je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju („Službeni list CG“, br. 28/11).</p> <p>Usvojen je Program monitoringa rezidua u 2011. godini (veterinarskih lijekova, teških metala, organohlornih i organofosfornih jedinjenja, mikotoksina i zabranjenih supstanci, u živim životnjama i hrani životinskog porijekla). („Službeni list CG“, broj 8/11)</p> <p>Usvojen je Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2011.godini („Službeni list CG“, broj 8/11).</p> <p>Usvojen je Pravilnik o mjerama za</p>		

			<p>sprječavanje pojave, utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja (Službeni list CG", br. 53/2011).</p> <p>Tokom 2011. godine sprovedena prva kampanja identifikacije i registracije ovaca i koza na cijeloj teritoriji Crne Gore.</p>		
3.12.3. FITOSANITARNA POLITIKA		<p>FU branko.bulatovicic@mpr.gov.me</p> <p>Zorka Prljević fitosanitarnaupravacg@t-com.me</p>	<p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list CG“, br. 28/11);</p> <p>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja usvojen je 20. decembra 2011.</p> <p>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu usvojen je 20. decembra 2011.</p> <p>Usvojen je Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom („Službeni list CG“ br. 39/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o fitosanitarnim</p>		

		<p>mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma virusa Mozaika pepina (Pepino Mosaic virus) ("Sl. list CG", broj 54/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja bolesti vretenavost krtola krompira (Potato Spindle tuber viroida) ("Sl. list CG", broj 56/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Thrips palmi Karny iz Tajlanda ("Sl. list CG", broj 56/11)</p> <p>Usvojen je Program fitosanitarnih mjera za 2011. godinu, sa posebnim programima, kao što su nadzor za štetne organizme, monitorinzi i sl., objavljen je u ("Sl. list Crne Gore" br. 7/11)</p> <p>Usvojena je Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. List CG", broj 12/11)</p> <p>Pripremljen je Nacrt pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnog organizma</p>	
--	--	--	--

			<p><i>Anoplophora chinensis</i> (Forster), Pripremljen je Nacrt pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje unošenja i širenja i suzbijanje štetnog organizma <i>Phytophtora ramorum</i> werres, De Cock&Man in 't Veld sp. Nov.</p> <p>Pripremljen je Nacrt pravilnika o minimalnim uslovima za vršenje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom na mjestu unošenja</p>		
3.13. RIBARSTVO	MPRR	<p>MPRR branko.bulatovic@mpr.gov.me deniz.frljukcic@mpr.gov.me</p>	<p>Usvojena je Odluka o visini pojedinačne naknade za obavljanje privrednog ribolova(„Službeni list CG“, broj 08/11) i dužini obale, nazivu i mjestu ribarske poste („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojena je Odluka o visini pojedinačne naknade za obavljanje privrednog ribolova i marikulture („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o registru ribolovnih plovnih objekata („ Sl.list CG “br. 08/11)</p>		<p>Uradjen je Nacrt studije ribarskog sektora za IPARD programe</p> <p>Urađena je Socioekonomска studija sektora ribarstva</p>

		<p>Usvojen je Pravilnik o obliku i sadržini dnevnika ulova, izjave o iskrcaju, izvještaja o ulovu i roku dostavljanja izvještaja o ukupnom ulovu i iskrcaju ulova i načinu obavještavanja i vođenja evidencije o prekrcaju ribe i drugih morskih organizama („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama, načinu upotrebe, vremenu, količini i namjeni pojedinih ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o načinu korišćenja, održavanja, zaštiti, označavanju, kao i dužini obale, nazivu i mjestu ribarske poste („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o uslovima, ograničenjima i redosledu obavljanja ribolova u pojedinim ribolovnim područjima („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o uslovima, ograničenjima i redosledu obavljanja</p>		
--	--	---	--	--

			<p>ribolova u pojedinim ribolovnim područjima („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o uslovima, ribolovnom alatu i opremi, periodu obavljanja ribolova i načinu izdavanja dozvole za obavljanje malog privrednog ribolova održenih zaposlenih lica i penzionera („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojen je Pravilnik o obrascu dozvole, postupku izdavanja dozvole, načinu plaćanja naknade za obavljanje privrednog ribolova i uslovima za prenošenje dozvole za privredni ribolov („Sl.list CG“, br. 08/11)</p> <p>Usvojena je Naredba o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mlađi nedoraslih riba i drugih morskih organizama („Sl.list CG“, br. 08/11)</p>		
3.14. TRANSPORTNA POLITIKA	MPS	MPS ivana.vojinovic@mrt.gov.me angelina.zivko.vic@msp.gov.me			

3.14.1. DRUMSKI SAOBRAĆAJ	MPS miroslav.masic@msp.gov.me	<p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima („Sl. List CG“, br. 36/11), - Pravilnik o načinu i postupku izdavanja dozvole za vanredni prevoz („Sl.list CG“, br. 53/11), - Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora („Sl. List Crne Gore“ br 10/11 od 11.02.2011) - Uredba o obimu i strukturi nadzora nad radom vozača, načinu pripreme i sadržaju programa nadzora, načinu izvođenja nadzornih ovlaštenja i elementima nadzora na putu i prostorijama prevoznika („Službeni list CG“, broj 50/11). - 15. decembra 2011. godine, utvrđen je Prijedlog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. <p>Na osnovu spovedenog javnog poziva, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu i izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe. Očekuje se da će početkom februara 2012. godine vozači posjedovati predmetne kartice, čime će se u potpunosti ispoštovati obaveze na</p>		
---------------------------	---	---	--	--

			osnovu AETR sporazuma i implementirati zakonodavstvo EU iz oblasti saocijalnih odredbi i digitalnih tahografa.		
3.14.2. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ		MPS danijela.djoric@msp.gov.me	<p>Utvrđen je Nacrt zakona o željeznički programu javne rasprave.</p> <p>Donesen je Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja</p> <p>Tokom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju zaključeno je da ima više od 50% izmjena te se pristupilo izradi novog Zakona o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, koji bi trebalo da se završi do II kvartala 2012. godine.</p> <p>U procesu izrade su podzakonski akti koji proizilaze iz Zakona o bezbjednosti željezničkog saobraćaja - ukupno 87, koji su zbog velikog broja, kategorisani u I prioritet: 26, II prioritet: 28 i III prioritet: 33.</p> <p>Podzakonski akti prvog prioriteta, koji će biti završeni do II kvartala 2012. godine su:</p>	<p>U toku 2011. godine na pruzi Bar – Vrbnica završeni su sljedeći projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 klizišta sanacija, Rehabilitacija 3 tunela, 1300m, - Sanacija 6 kosina i 3 galerije, - Rehabilitacija 17,18km pruge Bijelo polje – Mijatovo Kolo, - Rehabilitacija 11 km pruge Trebaljevo – Kolašin, čime je postignut veći stepen bezbjednosti na rehabilitovanim dionicama, u smislu: ukinute lagane vožnje, brzina sa 30 km/h podignuta na 80 km/h, odnosno na projektovanu brzinu, smanjen broj vanrednih događaja. 	<p>Urađena je pre-fisibility studija "Izrada preliminiranog rješenja, studija i prostorno planskih dokumenata za regionalnu prugu Čapljina – Trebinje – Nikšić".</p> <p>Urađen je dokument "Finansijska konsolidacija željezničkih društava u Crnoj Gori", koji predstavlja analizu ključnih finansijskih kapaciteta četiri nezavisna privredna društva u okviru željezničkog sektora u Crnoj Gori (Željeznička infrastruktura Crne Gore, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo i Održavanje željezničkih voznih sredstava).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o tehničkim uslovima, načinu i postupku odobravanja, načinu obavljanja tehničkih pregleda prototipa željezničkih vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj, -Pravilnik o održavanju željezničkih vozila, -Pravilnik o opremanju željezničkih vozila aparatima za gašenje požara, - Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila, - Pravilnik za vuču vozova, - Uputstvo o garanciji kvaliteta izvršenih opravaka željezničkih vozila, - Uputstvo o rukovanju brzinomjernim uređajima na vučnim i drugim vozilima o obradi trake za registrovanje, - Opšte upustvo o jednopolosjedu dizel i elektro vučnih vozila, - Saobraćajni pravilnik, - Signalni pravilnik, - Pravilnik o izradi reda vožnje, - Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka, - Saobraćajno uputstvo, 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo o manevrisanju, - Uputstvo o signalisanju kraja voza signalnim završnim svjetiljkama sa crvenom trepćućom svjetlošću i postupak sa njima, - Uputstvo o mjerama bezbjednosti od električne struje na elektrificiranim prugama, - Priručnik za primjenu mjera bezbjednosti od električne struje na kontaktnoj mreži monofaznog sistema 25 kV50 Hz, - Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja, - Uputstvo za ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje lokomotivskog djela autostop uređaja I 60, - Uputstvo za primjenu, ugradnju i ispitivanje i održavanje pružnih AS na prugama, - Uputstvo o ugrađivanju i održavanju šina i skretnica u dugačkim trakovima, - Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta, - Pravilnik o mjerama za bezbjednost i sigurnost radnika pri izvodjenju radova na pruzi, 	
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o održavanju donjeg stroja pruge, - Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruge, Pravilnik o izolovanim sastavima u gornjem stroju željezničkih pruga. <p>Početkom 2012. godine se očekuje potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja između dvije zemlje.</p>		
3.14.3. KOMBINOVANI TRANSPORT		MPS danijela.djoric@msp.gov.me			
3.14.4. POMORSKI SAOBRÁĆAJ		MPS snezana.djurko.vic@msp.gov.me	<p>Ratifikovane su sljedeće konvencije i protokoli objavljene u „Službenom listu Crne Gore“, broj 7/11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima; - Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem, 1992. godine; - Međunarodna konvencija o 		

		<p>odgovornosti i nadoknadi za štetu prouzrokovana prilikom prevoza morem opasnih i štetnih materija, 1996. (HNS 96);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovana zagađivanjem uljem iz 1992. godine; - Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sistema protiv obrastanja brodova iz 2001. godine; - Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovana zagađivanjem pogonskim uljem, 2001; - Protokol iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem iz 1992. godine (CLC 92). <p>U skupštinskoj proceduri su zakoni o ratifikaciji Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama iz 1966. godine i Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974.</p>	
--	--	--	--

		<p>godine.</p> <p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004 („Službeni list CG“, br. 7/11); - Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sistema protiv obrastanja brodova iz 2001. („Službeni list CG“, br. 7/11); - Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem uljem iz 1992. godine („Službeni list CG“, br. 7/11); - Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovano zagađenjem uljem iz 1992. godine („Službeni list CG“, br. 7/11); - Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o osnivanju 		
--	--	---	--	--

		<p>Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem uljem iz 1992. godine („Službeni list CG“, br. 7/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o odgovornosti i nadoknadi za štetu prouzrokovanoj prilikom prevoza morem opasnih i štetnih materija iz 1996. (HNS 96) . („Službeni list CG“, br. 7/11) <p>Utvrđeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama; - Nacrt zakona o sogurnosti i bezbjednosti plovidbe; - Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola br. 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima - Prijedlog zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine (atinska konvencija); 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spasavanju iz 1989. Godine; - Prijedlog zakona o potvrđivanju protokola br. 147 iz 1996. uz Konvenciju MORa br. 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. - Protokol iz 2002. godine uz Međunarodnu konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine (Atinska Konvencija); <p>Doneseni su Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama („Službeni list CG“, br. 33/11) i Pravilnik o obrascima pomorske knjižice i dozvole za ukrcavanje („Službeni list CG“, br. 72/10),</p>		
3.14.5. VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ		<p>MPS neobjsa.krstaji_c@msp.gov.me</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o vazdušnom saobraćaju. Usvojen je Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“ , br. 18/11).</p>	<p>Što se tiče Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija, došlo je do promjene u članu 10 stav 1, tačke 3 i 4, Predloga zakona o vazdusnom saobracaju, tako da Savjet "predlaže" umjesto "usvaja"</p>	

			<p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete prouzrokovane vazduhoplovom trećim licima</p> <p>Donesen je Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete trećim licima, nastale uslijed akata nezakonitog ometanja uz učešće vazduhoplova</p> <p>Donesen je Pravilnik o o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list CG“, br. 30/2011)</p>	<p>finansijski plan i izveštaj Agencije, i godišnji izveštaj o radu Agencije. Takođe je dodat stav: " Finansijski plan Agencije, godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj Agencije usvaja Vlada na prijedlog Savjeta."</p>	
3.15. ENERGETIKA	ME	ME ivana.vojinovic@mrt.gov.me radmila.damjanovic@mek.gov.me	Vlada je 3. marta 2011. godine usvojila Energetsku politiku Crne Gore do 2030. godine.		

3.15.1. SIGURNOST SNABDIJEVANJA		danilo.barjaktarovic@mek.gov.me	<p>Pripremljena je Izjava o sigurnosti snabdijevanja i dostavljena Sekretarijatu Energetske zajednice.</p> <p>Vlada je 22. decembra usvojila Energetski bilans Crne Gore za 2012. godinu.</p>		
3.15.2. ENERGETSKO TRŽIŠTE		RAE zeljka.tomic	<p>Usvojena su Pravila za funkcionisanje javnog snabdjevača („Službeni list CG“, br. 05/11).</p> <p>Donesene su sljedeće odluke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o odobravanju Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za priključenje na prenosni sistem, br. 11/164-7 od 16.03.2011. godine koju je pripremio CGES AD; - Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača („Službeni list CG“, br. 13/11), - Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema Crnogorskom 	<p>Vlada je osnovala Crnogorski operator tržišta električne energije –D.O.O. Podgorica</p>	

		<p>elektroprenosnom sistemu AD Podgorica ("Službeni list CG", br. 13/11).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za Operatora distributivnog sistema ("Službeni list CG", br. 13/11). - Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju koje će se primjenjivati od 01. aprila 2011. godine do 31. marta 2012. godine ("Službeni list CG", br. 14/11). - Odluka o odobravanju Pravila za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama Kontrolne oblasti Crna Gora sa susjednim kontrolnim oblastima broj 11/2674-4 od 08. decembra 2011. godine. - Odluka o izmjeni odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača broj 11/174-59 od 02.03.2011.godine broj 11/2698-28 od 16.12.2011. godine. - Odluka o izmjeni odluke o 	
--	--	--	--

		<p>odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za operatora distributivnog sistema broj 11/174-58 od 02.03.2011.godine broj 11/2698-27 od 16.12.2011. godine.</p> <p>- Odluka o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju broj 11/2698-29 od 16.12.2011. godine.</p> <p>Donesena su Pravila za čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija („Službeni list CG“, br. 35/11).</p> <p>Pripremljen je Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije.</p> <p>Pripremljen je Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije.</p> <p>Pripremljen je Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom.</p>	
--	--	--	--

<p>3.15.3. NUKLEARNA SIGURNOST I ZAŠTITA OD ZRAČENJA</p>	<p>tamara.djurovic@mort.gov.me</p> <p>igor.kovacevic@mek.gov.me</p>	<p>U marta 2011. godine Skupština Crne Gore donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o dodatnoj naknadi za nuklearne štete („Sl. list Crne Gore – Međunarodni ugovori“, br. 3/11 od 16.03.2011. godine);</p> <p>Vlada je 22. septembra 2011. godine usvojila Strategiju o zaštiti od jonizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanju radioaktivnim otpadom sa Akcionim planom.</p> <p>Vlada je 22. septembra usvojila Prvi Nacionalni izveštaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom.</p> <p>U novembru je Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo dva pravilnika:</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 56/11 od 25.11.2011. godine) i</p> <p>Pravilnik o načinu sakupljanja, čuvanja, obrade i skladištenja</p>		<p>26. septembra počela implementacija projekta IPA 2008 (RER9/104) »Jačanje tehničkih kapaciteta nuklearnih regulatornih tijela u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji i Kosovu (UNSCR 1244/99)«. Cilj projekta je da se podrže zemlje Zapadnog Balkana u procesu uskladivanja nacionalnih propisa u području radijacione i nuklearne sigurnosti i zaštite od jonizujućeg zračenja sa pravom Evropske unije.</p> <p>15. novembra u okviru Višekorisničkog IPA 2009 programa počela implementacija projekta „Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući radioaktivne gromobrane i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu“ (regionalni projekt, vrijednost projekta 1.350.000 €). Cilj projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i</p>
--	---	---	--	---

		<p>radioaktivnog otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 58/11 od 6.12.2011. godine).</p> <p>U decembru Vlada Crne Gore usvojila Program sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini za 2012. godinu, kao poseban dokument.</p> <p>U decembru Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Predlog prvog nacionalnog izveštaja i izjave o nuklearnim materijalima i isti je upućen Vladi na razmatranje i usvajanje.</p>	<p>nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori, Republici Makedoniji i na Kosovu.</p> <p>U novembru 2011. godine u okviru IPA 2011 programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja odobren je projekat "Dalje jačanje tehničkih kapaciteta nadležnih organa (nuklearnih regulatornih tijela) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori". Cilj projekta je dalje jačanje regulatorne infrastrukture iz oblasti radijacione sigurnosti gdje su pored Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu životne sredine uključeni Klinički Centar Crne Gore i JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“. Vrijednost projekta je 850 000 EUR, od čega je za Crnu Goru opredijeljeno 350 000 EUR.</p> <p>16. novembra održan bilateralni sastanak Crna Gora – Evropska komisija čiji je cilj bio definisanje „Mape puta 2012-2016“ odnosno polja potencijalne pomoći i projekata iz fondova EU u oblasti</p>
--	--	--	--

					nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja. U okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju odobren u novembru projekat u ciklusu tehničke pomoći TC 2012-2013 „Podrška razvoju regulatorne infrastrukture – faza (II)” (Supporting Development of Regulatory Infrastructure” - Phase (II) (vrijednost projekta 237.500 EUR + potencijalna donatorska podrška što ukupno iznosi oko 560 000 EUR). Cilj projekta je da se doprinese razvoju i unapređenju regulatorne infratsrukture kroz sprovođenje zakona, propisa i postupaka, kao i poboljšanje znanja i iskustava nadležnih tijela u oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti. 15. U okviru saradnje sa OSCE Kancelarijom u Crnoj Gori uspješno je realizovan projekat “Jačanje sistema zaštite životne sredine na nivou državnih institucija Crne Gore”. Ovaj projekat je podržan u sklopu
--	--	--	--	--	--

					aktivnosti posvećenih unaprjedjenju primjene Strategije zaštite od ionizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom. U okviru projekta održana su tri trening kursa za 110 službenika granične policije, carinskih ispostava na graničnim prelazima, kao i službenicima Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva unutrašnjih poslova u centralnoj, sjevernoj i južnoj regiji Crne Gore. Da bi projekat imao svoju održivost izrađena je brošura posvećena prevenciji nedozvoljenog transporta nuklearnog i radioaktivnog materijala, kao i uputstvo za detekciju i postupanje sa izvorom zračenja i za provjeru funkciranja dozimetrijske opreme.
3.15.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE		igor.kovacevic @mek.gov.me	Usvojeni su: - Pravilnik o vrstama i klasifikaciji postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG”, br. 28/11),		

		<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za mjerjenje i istraživanje potencijala obnovljivih izvora energije („Službeni list CG”, br. 28/11), - Uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije („Službeni list CG”, br. 37/11), - Uredba o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancija porijekla energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG”, br. 37/11), - Uredba o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG”, br. 52/11). <p>Pripremljen je Nacrt uredbe o vrstama i načinu podsticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.</p>		
3.15.5. ENERGETSKA EFIKASNOST		bozidar.pavlovic@mek.gov.me	Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti („Službeni list CG”, br. 48/11).	Vlada je 17. marta 2011. godine usvojila Izvještaj o sprovođenju plana energetske efikasnosti u

		<p>Usvojen je Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti u Crnoj Gori („Službeni list CG”, br. 18/11) i Pravilnik o bližem sadržaju izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (13. decembar 2011. godine).</p> <p>Pripremljeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacrt pravilnika o bližem sadržaju i funkcionalnim karakteristikama informacionog sistema potrošnje energije i o načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije. - Nacrt pravilnika o određivanju granične vrijednosti godišnje potrošnje energije za velikog potrošača energije i o bližem sadržaju godišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o njihovom sprovođenju kod velikih potrošača. - Nacrt pravilnika o vršenju energetskih pregleda sistema za grijanje sa kotlovima efektivne 	<p>2010. godini.</p> <p>Vlada je 29. septembra 2011. godine usvojila Operativni plan energetske efikasnosti organa državne uprave za 2012. godinu.</p>	
--	--	--	--	--

			nominalne snage iznad 20 kW i sistema za klimatizaciju efektivne nominalne snage iznad 12 kW.		
3.16. OPOREZIVANJE	MF	<a href="mailto:MFgoran.scep
anovic@mek.gov.me">MFgoran.scep anovic@mek.gov.me <a href="mailto:biljana.scekic
@mif.gov.me">biljana.scekic @mif.gov.me			
3.16.1. PORESKA POLITIKA	MF	<a href="mailto:MFbiljana.sce
kic@mif.gov.
me">MFbiljana.sce kic@mif.gov. me <a href="mailto:tatjana.boskovi
c@mif.gov.me">tatjana.boskovi c@mif.gov.me	<p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama („Službeni list CG”, 26/11)</p> <p>Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti („Službeni list CG”, broj 36/11)</p> <p>Pravilnik o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave („Službeni list CG”, broj 26/11)</p> <p>Pravilnik o raspodjeli i korišćenju sredstava egalizacionog fonda („Službeni list CG”, br. 50/11)</p> <p>Uputstvo o sadržaju zahtjeva za</p>	<p>Usvojena je Analiza o relizaciji poreske politike za 2010. godinu</p>	

			<p>dugoročno zaduživanje jedinica lokalne samouprave i podacima o ispunjenosti finansijskih uslova za njihovo zaduživanje („Službeni list CG”, br. 26/11)</p> <p>Donijeta je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o upotrebi poreske registar kase i načinu evidentiranja prometa proizvoda,odnosno usluga preko registrar kase.</p>		
3.16.2. DIREKTNO OPOREZIVANJE	MF	MFbiljana.scekic@mif.gov.me tatjana.boskovict@mif.gov.me	<p>Usvojeni su :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak („Službeni list CG”, br. 09/11) - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Srbije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, br. 16/11) - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (u skupštinskoj 		

			<p>proceduri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u skupštinskoj proceduri) - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u skupštinskoj proceduri). Izmjena zakona je uradjena u cilju uskladivanja sa pravilima državne pomoći . 		
3.16.3. INDIREKTNO OPOREZIVANJE	MF	MFbiljana.scekic@mif.gov.me tatjana.boskovic@mif.gov.me	<p>Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama („Službeni list CG”, br. 23/11)</p> <p>Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije („Službeni list CG”, br. 23/11)</p> <p>Pravilnik o utvrđivanju iznosa najpopularnije cijene cigareta („Službeni list CG”, br. 60/11)</p> <p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, 20.decembra 2011. Godine</p>		
3.16.4. UZAJAMNA	MF	MFbiljana.sce			

POMOĆ		kic@mif.gov. me tatjana.boskovi c@mif.gov.me			
3.16.5. PORESKA UPRAVA	MF	PU biljana.scekic @mif.gov.me novo.radovic@ tax.gov.me	Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list CG“, br. 20/11)		
3.17. EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA	MF	CBCG tijana.stankovi c@mif.gov.me			
3.17.1. GENERALNE SMJERNICE	MF	MF tijana.stankovi c@mif.gov.me	Vidjeti Analizu ostvarivanja Ekonomsko politike u trećem kvartalu 2011; Ekonomski i fisklani program i Smjernice ekonomsko politike za 2012.		
3.17.2. MONETARNA POLITIKA	CBCG	CBCG marija.labudov ic@cb-cg.org	Saglasno odredbama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore iz jula 2010. godine, CBCG je donijela sljedeća podzakonska akta koja se odnose na monetarnu politiku: - Odluka o operacijama na		

			<p>otvorenom tržištu („Službeni list CG“, br. 15/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti („Službeni list CG“, br. 15/11); - Odluka o odobravanju finansijske pomoći u krajnjoj instanci („Službeni list CG, br. 15/11); - Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG“, br. 35/11) - Odluka o upravljanju međunarodnim rezervama („Službeni list CG“, br. 19/11); - Odluka o formiranju Investicionog komiteta (br.0102-1418/1) - Odluka o snabdijevanju novcanicama i kovanim novcem („Službeni list CG“, br. 19/11) 		
3.17.3. EKONOMSKA POLITIKA	MF	MF tijana.stankovic@mif.gov.me			
3.18. STATISTIKA	MF	MONSTAT gradojevic@monstat.org	Vlada je 1. decembra utvrdila Prijedlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike		
3.18.1.		MONSTAT		Sproveden	je Popis

DEMOGRAFSKO-SOCIJALNA POLITIKA		gradojevic@monstat.org			stanovništva, domaćinstava i stanova. U toku 2011. godine završen je unos podataka, kao i obrada i objava podataka za 15 obilježja koja se odnose na lica. Redovno se proizvode podaci o vitalnoj statistici. Sa EUROSTAT-om je potписан projekat o uspostavljanju nacionalnog sistema za proizvodnju podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti.
3.18.2. STATISTIČKI PODACI O ŽIVOTNOJ SREDINI		MONSTAT gradojevic@monstat.org			Od septembra 2011 započeto novo " Godišnje istraživanje o industrijskom otpadu "
3.18.3. MAKROEKONOMSKA STATISTIKA		MONSTAT gradojevic@monstat.org			Urađen obračun Bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2010-u godinu, čime je prihvaćena medjunarodna praksa da se podaci o BDP za prethodnu godinu, objavljaju u septembru tekuće godine. Obračun je sproveden po proizvodnoj i potrošnoj metodi, u tekućim i stalnim cijenama. Raspoloživi rezultati obračuna

					<p>poslati su Eurostat-u, putem eDamisa u okviru ESA Data Transmission programme septembra mjeseca 2011. godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizirana je radna studija: "Obračun bruto domaćeg proizvoda po institucionalnim sektorima za period 2009-2010., prema metodologiji Sistema nacionalnih računa (ESA'95)". <p>Napravljen je račun proizvodnje za Crnu Goru, raspodjela institucionalnih jedinica prema vrsti na: profitne, neprofitne, državu i domaćinstva, kao i formiranje institucionalnih sektora prema kriterijumu i logaritmu za raspodjelu koji je definisan metodologijom ESA95.</p> <p>Pripremljen radni dokument o rezultatima kvartalnog BDP-a za period 2009-2010.</p>
3.18.4. POSLOVNA STATISTIKA		MONSTATgra dojevic@monstat.org			<p>Izvršene su neophodne pripreme za sprovođenje godišnjeg strukturalnog istraživanja o poslovanju preduzeća.</p> <p>Sprovedene su neophodne radnje, priprema adresara, programa za</p>

					uvodenje FATS-a (Statistike stranih filijala)
3.18.5. MONETARNA, FINANSIJSKA I TRGOVINSKA STATISTIKA I STATISTIKA BILANSA PLAĆANJA		MONSTAT gradojevic@monstat.org			
3.18.6. POLJOPRIVREDNA STATISTIKA		MONSTAT gradojevic@monstat.org			<p>Na web sajtu objavljeni su podaci o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz Popisa poljoprivrede 2010. (ukupno 6 knjiga) i izvršena priprema i štampa, i to : I knjiga " Ključne varijable, zemljni i stočni fond", mart 2011, II knjiga " Korišćeno zemljište", jul 2011, III knjiga Stočni fond", jul 2011, IV knjiga " Teme od posebnog interesa", oktobar 2011, V knjiga" Tipologija poljoprivrednih gazdinstava" i VI "Znamo stamamo" objavljene u, decembru 2011).</p> <p>U skladu sa potpisanim Ugovorom izmedju Monstata i ICON Instituta Public Sector GmbH kroz projekat</p>

					<p>IPA 2008 Multy-beneficiary programme on Statistical cooperation, - realizovan je Project 8 - Transmission of Results from FSS to Eurostat . Monstat je izracunao i dostavio SO koeficijenat 2007 i transmisione tabele za prenos podataka iz Monstatove baze u Eurofarm bazu podataka za ekspertsku procjenu u julu 2011. godine. Dostavljen Metodološki izvještaj.</p> <p>Uvedena dva nova istraživanja u oblasti agromonetarne statistike: mjesечно istraživanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, repromaterijala i sredstava za rad i usluge izvršene za poljoprivredu i Kvartalno istraživanje o rashodima i poljoprivrednim proizvodima u gazdinstvu.</p>
3.18.7. REGISTRI		MONSTAT gradojevic@monstat.org	Pripremljen je Pravilnik o funkcionisanju i održavanju statističkog biznis registra, kao i upitnika za njegovo ažuriranje iz statističkih istraživanja.		<p>Statisticki biznis registar je prekodiran na novu klasifikaciju i svi podaci i istrazivanja koja koriste isti kao okvir su bazirani na novoj klasifikaciji.</p> <p>Postignut je napredak u saradnji</p>

					sa institucijama koje su izvor administrativnih podataka. U toku su pripreme za zamrzavanje stanja za 2011. god. i kreiranje okvira za uzimanje uzoraka za razlicita statisticka istrazivanja.
3.18.8. KLASIFIKACIJE		MONSTAT gradojevic@monstat.org	Usvojen je Zakon o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", br. 18/11)		
3.19. SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE	MRSS	MRSS jovo.pajovic@mrs.gov.me remzija.ademovic@.gov.me			
3.19.1. RADNO ZAKONODAVSTVO	MRSS	MRSS remzija.ademovic@.gov.me	Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. list CG, br. 59/11). Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova ("Sl. list CG", br 53/11) Usvojen je Zakon o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva ("Službeni list CG - Međunarodni		MRSS je formiralo Radnu grupu (sastavljenu od predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera i NVO), koja je izradila tekst Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.

			ugovori", br. 1/11)		
3.19.2. ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI USLOVI NA RADNOM MJESTU	MRSS	MRSS remzija.ademovic@gov.me			Ministartsvo rada i socijalnog staranja je zaključilo twinning ugovor sa Slovenijom pod nazivom "Harmonizacija i implementacija zakonske regulative inspekcije rada i zaštite na radu sa EU acquiem"
3.19.3. SOCIJALNI DIJALOG	MRSS	MRSS vesna.simovic@mrs.gov.me	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Socijalnom savjetu ("Sl. list CG", br. 20/11)		Socijalni savjet Crne Gore formirao je radnu grupu za izradu Opštег kolektivnog ugovora(OKU), sastavljenu od istog broja predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera. Potpisani je Sporazum o produženju važenja Opšteg kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Opšteg kolektivnog ugovora za šest mjeseci.
	MRSS	MRSS natasa.zugic@gov.me			
3.19.4. ZAPOŠLJAVANJE I EVROPSKI SOCIJALNI FOND	MRSS	MLJiMP sabahudin.delic@gov.me	Donijet je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje ("Službeni list CG", br. 6/11);		

		<p>Donijet je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG”, br. 40/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o obrascu volonterske knjižice („Službeni list CG”, br. 33/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu i postupku vođenja evidencije o zaključenim ugovorima o volonterskom radu („Službeni list CG”, br. 33/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu i postupku upisa, odnosno brisanja Socijalnog savjeta Crne Gore iz registra socijalnih savjeta (Službeni list CG, br.37/11)</p> <p>Utvrđen je Prijedlog pravilnika o opisima nivoa kvalifikacija;</p> <p>Izrađen je Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o</p>	
--	--	--	--

			bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem.		
3.19.5. SOCIJALNA INKLUZIJA	MRSS	MRSS			
3.19.6. SOCIJALNA SIGURNOST	MRSS	MRSS jovo.pajovic@mrs.gov.me	Usvojen je Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („S. list CG“, br. 34/11).		
3.19.7. ANTIDISKRIMINAC IJA I JEDNAKE MOGUĆNOSTI		MLJiMP <a href="mailto:sabahudin.deli
c@gov.me">sabahudin.deli c@gov.me	<p>Usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, br. 39/11);</p> <p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, br. 39/11).</p> <p>Donijet Pravilnik o standardima za sprovоđenje mјera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (»Sl. list CG«, br. 57/11).</p> <p>Donijet Pravilnik o načinu i uslovima</p>		

			<p>ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Sl. list CG«, br. 58/11).</p> <p>Donijet Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon.</p>		
3.20. INDUSTRIJSKA POLITIKA	ME	goran.scepanovic@mek.gov.me dragan.kujovic@mek.gov.me			
3.20.1. INDUSTRIJSKA POLITIKA	ME	<u>dragan.kujovic@mek.gov.me</u> <u>maja.jokanovic@mek.gov.me</u>			U okviru projekta BESRE-Tehnička podrška za unaprjeđenje poslovnog ambijenta za razvoj malih i ruralnih preduzeća, finalizovan je dokument Osnovne smjernice za izradu strategije razvoja preradivačke industrije Crne Gore sa pregledom postojećih planskih i strateških dokumenata . U toku su dalje aktivnosti na planu izrade Strategije razvoja preradivačke industrije, čiji se završetak očekuje do aprila 2012.

3.20.2. PRIVATIZACIJA I PRESTRUKTURIR ANJE	ME	dragan.kujovic @mek.gov.me maja.jokanovic @mek.gov.me	<p>Odluka o Planu Privatizacije za 2011. godinu je donijeta 24. marta 2011. godine, a izmjena je objavljena 2. juna 2011. godine (Sl. list br. 19/11 i Sl.list 29/11).</p> <p>U toku 2011. godine nastavljene su aktivnosti na privatizaciji preduzeća koje su započete u skladu sa Odlukom o Planu privatizacije za 2011. godinu.</p>		<p>NIG POBJEDA AD PODGORICA Tender za prodaju većinskog paketa akcija Pobjeda AD Podgorica (85,99%) objavljen je 27.09.2011.godine,krajnji rok za dostavljanje ponuda je 27.12.2011 godine;</p> <p>HTP Ulcinjska rivijera AD Podgorica Javni poziv za prodaju većinskog paketa akcija HTP Ulcinjska rivijera i izdavanje u dugoročni zakup zemljišta objavljen je 21. juna 2011. godine, a rok za dostavljanje ponuda je bio 4. novembar 2011. godine. Do krajnjeg roka nije bilo dostavljenih ponuda i tender je proglašen neuspjelim.</p> <p>MOntepranzo-Bokaproduct AD – Tivat Tender za izdavanje u dugoročni zakup dijela zemljišta u Opštini Tivat u vlasništvu društva "Montepranzo – Bokaproduct" AD Tivat, namijenjenog za izgradnju golf terena, neophodne infrastrukture i pratećih sadržaja je</p>
---	----	--	--	--	---

					<p>objavljen 21.juna 2011.godine sa rokom za dostavljenje ponuda do 9.12.2011.godine.Dostavljene su dvije ponude LPGD doo Podgorica i PM Golf Development doo Tivat. Nakon analize ponuda,Tenderska komisija za turizam će dostaviti Savjetu za privatizaciju I kapitalne projekte Informaciju na usvajanje.</p> <p><u>Kumbor i Mamula</u> Tenderi za davanje u dugoročni zakup kasarne Kumbor i Ostrva Mamula objavljeni su 14. septembra 2011. Rok za dostavljanje ponuda je 15. februar 2012. godine.</p> <p><u>Valdanos Ulcinj</u> Javni poziv za izdavanje u dugoročni zakup lokaliteta Valdanos je objavljen 21.juna 2011.godine,a rok za dostavljanje ponuda je bio 19.septembar 2011.godine. Do krajnjeg roka nije bilo dostavljenih ponuda i tender je proglašen neuspjelim</p>
3.20.3.	ME	dragan.kujovic	Donijet je Akcioni plan za reformu		Uspostavljanje jednošalterskog

POSLOVNO OKRUŽENJE	<p>@mek.gov.me</p> <p>maja.jokanovic @mek.gov.me</p>	<p>Iakoće poslovanja za 2011. godinu (kratkoročni i srednjoročni prioriteti za unapređenje stanja u oblastima tretiranim »Doing Business« izvještajem) i Akcioni plan za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta (regulatorna reforma (Giljotina propisa), reforma Iakoće poslovanja (Doing Business) i RIA (Procjena regulatornih efekata).</p> <p>Usvojeni su:</p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni list CG“, br. 26/11);</p> <p>Zakon o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 40/11);</p> <p>Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni list CG“, br. 32/11);</p> <p>Zakon o poreskoj administraciji („Službeni list CG“, br. 20/11);</p> <p>Zakon o stečaju („Službeni list CG“, 01/11);</p> <p>Zakon o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11);</p>		<p>principa registracije preduzeća; Izmjena seta zakona kojima se pojednostavljaju procedure izdavanja građevinskih dozvola; Ralizacija aktivnosti na uvođenju RIA u crnogorski regulatorni sistem (izrada priručnika i metodologije); Dalja realizacija aktivnosti na projektu "Gilotine" propisa, pri čemu se posljednja faza odnosi na davanje mišljenja, preporuka za izmjenu, kao i ukidanje pojedinih propisa.</p>
--------------------	--	--	--	--

		<p>Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 47/11);</p> <p>Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, br. 40/11);</p> <p>Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 32/11);</p> <p>Zakon o vodama („Službeni list CG“, br. 47/11);</p> <p>Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni list CG“, br. 32/11);</p> <p>Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list CG“, br. 28/11);</p> <p>Zakon o zapošljavanju i radu stranaca („Službeni list CG“, br. 32/11);</p> <p>Zakon o strancima („Službeni list CG“, br. 53/11);</p> <p>Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list CG“, br. 40/11);</p> <p>Odluka o kreditnom registru („Službeni</p>	
--	--	--	--

			<p>list CG“, br. 27/11);</p> <p>Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 32/11);</p> <p>Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni list CG“, br. 57/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - U cilju smanjenja biznis barijera, usvojen je novi Zakon o stranim direktnim investicijama (SDI) (»Sužbeni list CG«, 18/11) kojim se predviđa da Centralni registar Privrednog suda, Centralna depozitarna agencija, te organ uprave nadležan za upis nepokretnosti po službenoj dužnosti dostavljaju MIPA-i podatke o stranim investitorima i stranim investicijama radi vođenja relevantne statistike. 		
3.20.4. POLITIKA MALIH SREDNJIH PREDUZEĆA	ME	DRMSP dragan.kujovic@mek.gov.me marija.ilickovic@nasme.me	<p>U junu 2011.godine usvojena Strategija za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015.g. sa Akcionim planom za 2011. godinu za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015. godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pripremljen je Godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana o implementaciji Strategije razvoja MSP za 2011. godinu i dostavljen Vladi na usvajanje. 		<p>Urađen Izvještajni obrazac Small Business Act-a i održan bilateralni sastanak sa predstvincima DG Enterprise, OECD i ETF, na kojem su prezentovani rezultati</p> <ul style="list-style-type: none"> - U okviru jačanja institucionalnih kapaciteta nefinansijske podrške, urađen dokument „ Razvoj institucionalne infrastrukture za podršku razvoju MSP na lokalnom

					nivou"i date preporuke za unaprijeđenje potrebne infrastrukture za podršku MSP na lokalnom/regionalnom nivou - Pokrenute aktivnosti na formiranju novog nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje i obezbjeđenju njegovog efikasnog funkcionisanja u narednom periodu.
3.20.5. TURIZAM	MORT	goranka.lazovic@gov.me	<p>Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog vodiča („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog animatora („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu upotrebe legitimacije turističkog pratioca („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca i načinu vođenja popisa gostiju („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o obliku, sadržaju i nacinu vodjenja knjige zalbi („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o turističkim lokalitetima na kojima važi poseban režim rada turističkih vodiča („Sl. list CG”, br.</p>	<p>Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima zimske sezone 2010/2011.</p> <p>Vlada je usvojila Izvještaj o ekonomskom uticaju putovanja i turizma na ekonomiju Crne Gore za 2011. godinu i</p> <p>Usvojen Izvještaj o trendovima i razvojnim perspektivama u sektoru turizma i putovanja u Crnoj Gori.</p> <p>Vlada je usvojila Izvještaj »Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori u 2010. godini«.</p>	

		<p>03/11)</p> <p>Pravilnik o obrazcu i sadržaju prijave i registra evidencije turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti („Sl. list CG”, br. 03/11)</p> <p>Pravilnik o sadržaju i izgledu licence za obavljanje djelatnosti turističke agencije („Sl. list CG”, br. 22/11)</p> <p>Pravilnik o minimalno – tehničkim uslovima u pogledu opreme i uređenja poslovnica turističkih agencija i način utvrđivanja ispunjenosti tih uslova („Sl. list CG”, br. 20/11).</p> <p>Zakon o raftingu („Službeni list CG”, br. 53/11)</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama („Sl. list CG”, br. 53/11)</p> <p>Vlada je 1. decembra 2011. godine utvrdila Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih turističkih lokaliteta.</p>		<p>Vlada je usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim efektima ljetnje turističke sezone 2011.</p> <p>Vlada je na sjednici održanoj 01. decembra 2011. godine usvojila Akcioni plan za pripremu turističkih sezona za 2011. i 2012. godinu.</p>
3.21. TRANSEVROPSKE MREŽE		ivana.vojinovic@mrt.gov.me zoran.vukasincvic@msp.gov.me		

		<u>me</u>			
3.21.1. TRANSEVROPSKE TRANSPORTNE MREŽE		<u>zoran.vukasino</u> <u>vic@msp.gov.me</u>			
3.21.2. TRANSEVROPSKE ENERGETSKE MREŽE		<u>zoran.vukasino</u> <u>vic@msp.gov.me</u>	<p>Projekat izgradnje dalekovoda 400 kV Podgorica –Tirana - U okviru ovog projekta, dalekovod 400 kV Podgorica 2 - Elbasan 2 je pušten u pogon 10. maja 2011. godine, bez priključenja na TS 400/220 kV Tirana. Komercijalni program razmjene električne energije počeo je 1. jula ove godine. Operator prenosnog sistema Albanije je 9. jula podnio zahtjev Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD za puštanje u pogon dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Tirana, koji je pušten u pogon 10. jula ove godine.</p> <p>Projekat izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije - Vlada Crne Gore je 19.05.2011. godine utvrdila Nacrt detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora, sa</p>		

			<p>Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Programom javne rasprave. Izradom relevantne studijske, analitičke i planske dokumentacije integralno se sagledavaju svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora i definisu neophodni uslovi za realizaciju ovog strateškog projekta. Pored toga, cilj izrade Plana je da se, na osnovu urađenih analiza i varijantnih rješenja, dođe do najboljeg modela zaštite prostora.</p> <p>Projekat izgradnje Jonsko-jadranskog gasovoda - Crna Gora je kao članica Energetske zajednice i potpisnica Deklaracije o Jonsko-jadranskom gasovodu uključena u aktivnosti koje su vezane za projekat izgradnje Jonsko-jadranskog gasovoda (IAP).</p>		
3.22. REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA	MF, ME	ME MVPEI MF natasa.kovacevic@mif.gov nina.vujosevic@mek.gov.me	<p>Usvojen je Zakon o regionalnom razvoju („Službeni list CG”, br. 20/11).</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije.</p> <p>Usvojena je Strategija međuopštinske saradnje za period 2011-2016. godina</p>		<p>Usvojen Izvještaj o realizaciji Strategije regionalnog razvoja 2010-2014. za 2010. godinu.</p> <p>Potpisani sporazumi: Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije prekograničnom programu između</p>

		<p>aleksandar.drljevic@gov.me</p> <p>natasa.kovacevic@mif.gov.me</p>	<p>sa Akcionim planom.</p> <p>Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata u okviru IPA programa, 27. januara 2011. godine, br. 03-363.</p> <p>Usvojena je Nacionalna Mapa puta za I i II IPA komponentu, 10. marta 2011. Godine, br.03-1877</p> <p>Usvojena je Informacija o unaprijeđenju Operativnih struktura za I i II IPA komponentu, 24 marta 2011 godine, br.03-2784</p> <p>Usvojena je Informacija o uspostavljanju sistema prvog nivoa kontrole za multilateralne programe prekogranične saradnje, u kojima učestvuje Crna Gora, 31. marta 2011. godine, br.03-3143/3</p> <p>Usvojena je Nacionalna Mapa puta za III i IV IPA komponentu, 15. aprila 2011. godine, br.03-3387/2</p> <p>Usvojena je Informacija o intenziviranju aktivnosti vezanih za unodenje decentralizovanog</p>	<p>Albanije i Crne Gore, u okviru IPA komponente prekogranične saradnje, za 2010.god.</p> <p>-Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije o prekograničnom programu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru IPA komponente prekogranične saradnje, za 2010.god.</p> <p>- Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije o prekograničnom programu između Hrvatske i Crne Gore, u okviru IPA komponente prekogranične saradnje, za 2010.god.</p> <p>- Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije o prekograničnom programu između Srbije i Crne Gore, u okviru IPA komponente prekogranične saradnje, za 2010.god.</p> <p>- Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije o IPA Jadranskom programu prekogranične saradnje u okviru Instrumenta prepristupne podrške za godine 2010 – 2011</p>
--	--	---	--	--

		<p>upravljanja predpristupnim fondovima Evropske unije u slučaju IPA komponente II, 21. juna 2011, br.03-5835</p> <p>Usvojena je Informacija o spremnosti i raspoloživosti ljudskih resursa u procesu pripreme za decentralizovano upravljanje IPA komponentama, 30. juna 2011. godine, br.03-5835</p> <p>Usvojena je Odluka o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog upravljanja prepristupnim fondovima evropske unije, ("Sl. list Crne Gore", br. 50/11)</p> <p>Usvojena je Informacija o napretku u procesu uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja prepristupnim fondovima EU u periodu jul-septembar 2011. godine, 17. novembra 2011. godine, br.03-5835/8</p> <p>Usvojena je Informacija o sprovođenju obuka u okviru pripreme za decentralizovano upravljanje IPA sredstvima, 24. novembra, 2011. godine, br.03-11008/3</p>		Poboljšan IPA Priručnik o procedurama za I, II, III i IV IPA komponentu, jul 2011. godine.
--	--	--	--	--

			<p>Usvojena je Uredba o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom prepristupne pomoći Evropske unije („Službeni list CG”, br. 33/11).</p> <p>Usvojena je Informacija o napretku u procesu uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja prepristupnim fondovima EU u periodu april-jul 2011. godine, 22. jula 2011. godine, br.03-7161</p> <p>Izrađeni Implementacioni sporazumi i Operativni sporazumi za I, II, III i IV IPA komponentu, jun 2011</p> <p>Izrađene Analize opterećenosti poslom za tijela koja čine operativnu strukturu u okviru I i II IPA komponente, novembar 2011</p> <p>Usvojena je Uredba o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne smaouprave („Službeni list CG”, br. 42/11).</p> <p>Donesena je Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj („Službeni list CG”, br. 42/11).</p>		
3.23.	MUP	<u>branka.lakocev</u>			

PRAVOSUDE I OSNOVNA PRAVA		ic@mpa.gov.me			
3.23.1. PRAVOSUDNI SISTEM		branka.lakocev@mpa.gov.me vrhsud@t-com.me vdt@t-com.me	Usvojeni su: <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu („Službeni list CG, broj 39/11), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Službeni list CG”, broj 39/11), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, broj 39/11) - Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni list CG”, broj 20/11), - Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni list CG”, broj 32/11), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni list CG”, broj 32/11), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima („Službeni list CG”, broj 39/11), - Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11). - Zakon o izvršenju i obezbjeđenju 	Centar za obuku nosilaca pravosudnih funkcija će u narednom periodu prerasti u Pravosudnu akademiju .	

		<p>(„Službeni list CG, broj 36/11),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudski poslovnik („Službeni list Crne Gore”, broj 26/2011). - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o izručenju („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, br.1/11) - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, br. 4/2011) - Usvojen Zakon o javnim izvršiteljima. - Usvojen Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međudržavnog usvojenja - Usvojen Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskeih odluka u krivičnim stvarima - Utvrđen je Predlog zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku dana 27.10.2011. godine i trenutno se nalazi u skupštinskoj 	
--	--	--	--

		<p>proceduri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvrđen je Predlog zakona o međunarodnom privatnom pravu. - Pripremljen je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju, koji je potpisан 4.10.2011. godine u Skoplju i trenutno se nalazi u Vladinoj proceduri; <p>7. novembra 2011. godine stupili su na snagu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima („Službeni list CG-Međunarodni ugovori“, br. 15/2010); - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima („Službeni list CG-Međunarodni ugovori“, br. 15/2010); <p>Potpisan je Ugovor o međusobnom</p>	
--	--	--	--

			<p>izvršavanju sudskih presuda u krivičnim stvarima sa Republikom Hrvatskom u Zagrebu, 9. septembra 2011. godine.</p> <p>Potpisan je Ugovor između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju u Ohridu dana 4. oktobra 2011. godine.</p>		
3.23.2. ANTIKORUPCIJSKA POLITIKA		vesna.ratkovic@daci.gov.me nina.krgovic@daci.gov.me slobodan.lekovic@kssi.gov.me	<p>Usvojen je novi set antikorupcijskih zakona:</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (Službeni list CG", br. 32/2011), kojim su implementirane GRECO preporuke iz Trećeg kruga evaluacije;</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 39/11), kojim je propisana obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru i unaprijeđen omenclat zaštite lica koja prijavljuju korupciju;</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Sl. list CG", br. 41/11);</p> <p>Zakon o finansiranju političkih partija („Službeni list CG", br. 42/11),</p> <p>Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 42/11),</p>	<p>Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave je usvojio Izveštaj o realizaciji mjera iz akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2010.godinu.</p> <p>U toku je izrada Godišnjeg izveštaja o realizaciji mjera iz akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2011. godinu.</p>	

		Vlada je 21. jula usvojila inovirani Akcioni plan 2011-2012 za sprovodenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu , kojim je utvrđen institut zaštite zaposlenih u privatnom sektoru koji prijavljuju korupciju;		
3.23.3. FUNDAMENTALNA PRAVA		Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni list CG”, broj 20/11), Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni list CG”, broj 36/11), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (“Sl. list CG”, br. 20/11), Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda (“Sl. list. CG”, br. 42/11) Zakon o nevladinim organizacijama (“Sl. list. CG”, br. 39/11) Vlada je 23. juna 2011. godine usvojila Analizu potrebe izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o tajnosti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o		

			ličnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka usaglašeni su sa Sekretarijatom za zakonodavstvo i razmatraće se na Vladi do kraja 2011. godine.		
3.24. PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST	MUP	svetlana.rajkovic@mup.gov.me tatjana.krivokapic@mup.gov.me medjunarodnasaranjava.rukovodilac@policija.me	<p>Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o javnom redu i miru, koji je u skupstinskoj proceduri.</p> <p>Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima je u Vladinoj proceduri.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu osposobljavanja, programu i načinu polaganja stručnog ispita za poslove zaštite lica, imovine i dobara („Službeni list“, br. 53/11)</p> <p>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o detektivskoj djelatnosti.</p>		
3.24.1. SPOLJNE GRANICE		granica1@t-com.me	Vlada je 10. februara 2011. godine utvrdila Prijedlog zakona o		Vlada je 10. februara 2011. godine, usvojila Izvještaj o

		<p>potvrđivanju Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine. (Službeni list CG-Međunarodni ugovori, broj 9/2011)</p> <p>Vlada je 24.marta 2011. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o obrazovanju Međuresorske komisije za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana za njeno sprovođenje (Službeni list CG, broj 21/011).</p> <p>Vlada je 21.aprila 2011. godine, donijela Odluku o obrazovanju Komisije za određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama. (Službeni list CG, broj 26/011).</p> <p>U junu 2011. godine doneseno je šest podzakonskih akata na osnovu Zakona o graničnoj kontroli, i to:</p>	<p>implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2010. godini, sa prioritetnim aktivnostima u 2011. godini.</p> <p>Vlada je 3. marta 2011. Godine utvrdila Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o otvaranju graničnih prelaza u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju.</p> <p>Vlada je 21. aprila 2011. godine, usvojila Informaciju o pojednostavljivanju procedura prelaska državne granice za vrijeme ljetne turističke sezone.</p> <p>Vlada Crne Gore je 12. maja 2011. godine, usvojila Informaciju o potrebi izmjena Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana.</p>
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru ili izlasku iz Crne Gore i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu; - Pravilnik o sadržaju, obrascu i bližem načinu izdavanja odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza; - Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje na području u kojem se luka nalazi; - Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i označava granični prelaz i njegovo područje; - Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencija za potrebe vršenja granične kontrole, i - Pravilnik o obrascu identifikacione oznake lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza i 	<p>Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na izgradnji objekta Prihvatilište za strance i Informaciju o realizaciji projekta elektronskog nadzora državne granice.</p> <p>Granični prelazi „Dobrakovo“ i „Dračenovac“ otvoreni su 30. septembra 2011. godine.</p> <p>Vlada Crne Gore je 8.decembra 2011. godine, usvojila Informaciju o vođenju pregovora na pripremi Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza „Zatrijebačka cijevna - Grabon“ i granične tačke „Vranica - Čerem“ (Sporazum je parafiran 13.decembra 2011.godine).</p> <p>Potpisan je Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana.</p>
--	--	--	--

		<p>načinu njenog izdavanja.</p> <p>U skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni list CG”, br. 72/09), 28. juna 2011. godine doneseno je šest podzakonskih akata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o obliku i sadržini oznaka i signalizacije; - Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja identifikacije oznake za lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza, kao i način njenog izdavanja; - Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka; - Pravilnik o sadržaju i obrascu odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja; 		<p>Na svim graničnim prelazima instalirana je savremena informaciona tehnologija. Svih 28 graničnih prelaza uvezano je u jedinstveni informacioni sistem I 24/7, putem kojeg se vrše provjere lica, vozila i putnih isprava kroz nacionalnu i Interpolovu bazu podataka. Instaliran je infomacioni sistem MIND za provjeru podataka, kao i optički čitači dokumenata i fotografija iz putnih isprava i njihovo registrovanje u bazu podataka. Preduslovi za prelazak sa MIND na FIND sistem su uspostavljeni (povezani svi granični prelazi u jedinstvenu mrežu).</p> <p>U okviru implementacije projekta Sistema elektronskog nadzora „plave granice“, Uprava policije je uspješno završila planirane aktivnosti u dijelu nabavke i instalacije opreme i hardverskih</p>
--	--	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o izgledu sadržini i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, kao i obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu; - Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije za potrebe vršenja granične kontrole. 		<p>komponenti, kao i specijalno izrađenog softvera, u cilju unaprjeđenja sistema granične bezbjednosti i suzbijanja prekograničnog kriminala.</p> <p>Iz svih komunikacionih centara se vrši potpun daljinski monitoring nad postojećim osmatračkim senzorima, jedinstveni prikaz podataka sa svih osmatračkih senzora na elektronskoj karti i automatsko 90 dnevno arhiviranje podataka sa svih osmatračkih senzora.</p> <p>28. oktobra 2011. godine zvanično su otvoreni granični prelazi „Dobrakovo” i „Dračenovac” između Crne Gore i Republike Srbije, koji obezbeđuju punu funkcionalnost i prohodnost putnih pravaca Bijelo Polje-Prijepolje i Rožaje-Novi Pazar, sa stanovišta vršenja graničnih kontrola.</p> <p>Projekat rekonstrukcije</p>
--	--	---	--	--

					<p>graničnih prelaza realizovan je u okviru programa IPA 2008 i sredstvima opredijeljenim Budžetom Vlade Crne Gore. Navedeni granični prelazi opremljeni su optičkim čitačima („DSCAN“) za očitavanje biometrijskih podataka, instrumentima za pregled dokumenata i imaju on-line pristup Interpolovim bazama podataka preko MIND sistema I 24/7.</p> <p>U cilju unaprjeđenja bezbjednosti granice na moru, projektom IPA 2010 „Jačanje kapaciteta Uprave policije za integrisano upravljanje granicom“, realizovana je tenderska procedura za nabavku dva interventna patrolna čamca, za vršenje poslova nadzora državne granice na Jadranskom moru. Donijeta je Instrukcija za analizu rizika u graničnoj policiji i izdražen Plan i program obuke u vezi sa Instrukcijom - implementacija</p>
--	--	--	--	--	--

					Modela analize rizika u graničnoj policiji, u skladu sa kojim je realizovana obuka službenika na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.
3.24.2. SPOLJNE MIGRACIJE	odsjekkpdg@t-com.me	<p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima („Službeni list CG, broj 32/11), kojim se izvršilo dalje usaglašavanje sa propisima EU u ovoj oblasti.</p> <p>Zakon o dopuni Zakona o strancima (Službeni list CG, broj 53/11), kojim je rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja raseljenim i internu raseljenim licima koja borave u Crnoj Gori produžen do 31. decembra 2012. godine.</p> <p>Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu internu raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljanina Republike Kosova, potpisana 8. juna 2011. godine, u Podgorici. U toku je procedura objavljivanja ovog sporazuma u (»Službenom listu CG«);</p> <p>Vlada je 10. marta 2011. godine, usvojila Strategiju za integrisano upravljanje</p>	<p>Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, donesenim u novembru 2011. godine, kao organizaciona jedinica Uprave policije – Sektora granične policije, formirano je Prihvatište za strance, u kojem će biti radno angažovano 36 izvršilaca.</p>	<p>Sa Republikom Srbijom, 3. i 4. marta 2011. godine, u Podgorici je održan prvi krug pregovora, u cilju usaglašavanja Sporazuma o readmisiji. Očekuje se nastavak pregovora.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je 4. maja 2011. godine, prihvatio inicijativu nadležnog organa Vlade Republike Slovačke da se započnu pregovori za usaglašavanje Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o implementaciji Sporazuma EU i Crne Gore o readmisiji. Protokol se usaglašava elekronskim putem.</p> <p>U Podgorici su 8. i 9. septembra 2011. godine, održani pregovori između delegacije Crne Gore i Republike Turske u cilju usaglašavanja Sporazuma</p>	

		<p>migracijama u Crnoj Gori za period 2011-2016. godina i Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2011. i 2012. godinu.</p> <p>Vlada je 2. juna 2011. godine, donijela Strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. godine, s Aktionim planom za implementaciju Strategije za 2011. i 2012. godinu.</p> <p>Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za integrисано upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2011-2016. godina Odluka je objavljena u (»Službenom listu CG«, broj 53/2011).</p> <p>Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. godine (»Službeni list CG«, broj 53/2011).</p> <p>Sporazum između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez</p>	<p>između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka. Delegacije su usaglasile tekst navedenog Sporazuma.</p> <p>U Podgorici su 24. i 25. novembra 2011. godine, održani pregovori između delegacije Crne Gore i Republike Moldavije u cilju usaglašavanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka. Delegacije su usaglasile tekst navedenog Sporazuma.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, prihvatiло inicijativu nadležnog organa Vlade Republike Italije da se započnu pregovori za usaglašavanje Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma EU i Crne Gore o readmisiji (vraćanje</p>
--	--	---	--

		<p>dozvole boravka, potpisana je 4. marta 2011. godine. (istovremeno potpisana i implementacioni Protokol).</p> <p>Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji Sporazuma (»Službeni list CG – Međunarodni ugovori«, broj 14/2011).</p> <p>Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, potpisana je 29. juna 2011. godine., u Budvi (istovremeno potpisana i implementacioni Protokol).</p> <p>Skupština Crne Gore je donijela Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji Sporazuma (»Službeni list CG – Međunarodni ugovori«, broj 15/2011).</p> <p>Protokol između Vlade Crne Gore i</p>	<p>i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, pokrenulo inicijativu kod nadležnog organa Vlade Republike Francuske da se započnu pregovori za usaglašavanje Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o implementaciji Sporazuma EU i Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka.</p> <p>Od početka 2011. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ukupno je dostavljeno 150 zamolnica za readmisiju, od čega je na 94 zamolnice pozitivno odgovoreno, na 53 zamolnice je negativno odgovoreno dok su tri (3) zamolnice u proceduri.</p> <p>U okviru implementacije projekta „Podrška upravljanju migracijama u Crnoj Gori“, koji finansira</p>
--	--	---	---

		<p>Vlade Republike Češke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, potpisani je 27. aprila 2011. godine na Cetinju.</p> <p>U februaru 2011. godine, usvojena je Strategija za integrисано upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2011-2016. godina, kao i Akcioni plan za njenu implementaciju za 2011. i 2012. godinu.</p> <p>Vlada donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori.</p>		<p>Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), realizovana je I faza izgradnje Prihvatilišta za strance.</p> <p>Izrađeni su nacrti sljedećih dokumenata, koji su dostavljeni na mišljenje ovlašćenom konsultantu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o radu Prihvatilišta za strance - Instrukcija za postupanje u vanrednim situacijama u Prihvatilištu za strance - Instrukcija o nacinu vršenja poslova obezbedjenja, naoružanju i opremi, upotrebi vatretnog oružja i primjeni drugih sredstava prinude u Prihvatilištu.
3.24.3. VIZNA POLITIKA		osman.subasic @mup.gov.me		12. maja 2011. godine, Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izmjene Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana.
3.24.4. AZIL		osman.subasic	Vlada Crne Gore je 8. septembra 2011. Vlada je donijela Odluku o	Kancelarija za azil ostvaruje

		<p>@mup.gov.me</p> <p>godine, donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. godine.</p> <p>Sistem azila u Crnoj Gori regulisan je donošenjem Zakona o azilu, čija puna implementacija, u dijelu uživanja garantovanih prava tražilaca azila, je normativno uređena drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu različite oblasti, kao što su Zakon o zapošljavanju i radu stranaca, Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite lica koje traži azil, lica kojem je priznat status izbjeglice, lica kojem je odobrena dodatna zaštita i lica kojem je odobrena privremena zaštita, Uredba o novčanoj pomoći za lice koje traži azil, kojem je priznat status izbjeglice i kojem je odobrena dodatna zaštita, i dr.</p> <p>Zakon o azilu je u potpunosti usaglašen sa Ženevskom konvencijom i Protokolom, i u cilju njegove pune implementacije donijeta su sva neophodna podzakonska akta:</p> <p>-Pravilnik o postupku i načinu obrazovanju državne Komisije za rješavanje po žalbama za azil.</p> <p>kontinuiranu saradnju sa UNHCR-om, kako u cilju usaglašavanja politika postupanja prema licima koji su tražioci azila, odnosno raseljena lica, tako i u slučajevima konkretnog rješavanja i donošenja pojedinačnih odluka. Tokom 2011. godine, službenici Kancelarije su utvrđivali relevantnost direktiva, regulativa, uredbi, sporazuma i drugih akata EU u odnosu na nacionalno zakonodavstvo, u konkretnom Zakona o azilu i podzakonskih akata za njegovu implementaciju.</p> <p>U cilju stvaranja mehanizama za ostvarivanje potpune i efikasne implementacije Zakona o azilu, u toku su aktivnosti na izradi Memoranduma o saradnji između svih subjekata uključenih u sistem azila (MUP-Kancelarija za azil, Uprava policije i Zavod za zbrinjavanje izbjeglica) i održan niz obuka iz ove oblasti gdje su učesnici bili i službenici Kancelarije za azil.</p> <p>Nastavljaju se aktivnosti na</p>
--	--	--

		<p>uzimanja fotografije, otiska prstiju, potpisa i drugih podataka od lica koje traži azil („Sl. list Crne Gore“, br. 04/07);</p> <p>-Pravilnik o obrascima zahtjeva za dobijanje azila i zapisnika o usmeno podnešenom zahtjevu za dobijanje azila („Sl. list Crne Gore“, br. 04/07);</p> <p>-Uredbu o sadržaju i načinu vođenja evidencija u oblasti azila („Sl. list Crne Gore“, br. 09/08.);</p> <p>-Odluka o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava licu koje traži azil, licu kojem je priznat status izbjeglice, licu kojem je odobrena dodatna zaštita i licu kojem je odobrena privremena zaštita („Sl. list Crne Gore“, br. 13/09).</p>		<p>razvijanju mehanizama za punu implementaciju Zakona o azilu u dijelu povećanja nivoa saradnje među državnim organima i jačanja tehničkih i kadrovskih kapaciteta, kao i na daljem usaglašavanju crnogorskih propisa iz ove oblasti sa zakonodavstvom EU.</p> <p>Od početka 2011. godine, ukupno je 221 lice podnijelo zahtjev za dobijanje azila, od čega je odobrena dodatna zaštita za tri (3) lica, 19 zahtjeva je u postupku rješavanja, dok su za ostale zahtjeve donijete negativne odluke. Tražioci azila uglavnom potiču iz država Afrike i Azije.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na izgradnji Centra za tražioce azila.</p>
--	--	---	--	---

3.24.5. POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANO G KRIMINALA	org.krim@t-com.me interpolpg@t-com.me	<p>Skupština Crne Gore je 22. jula ove godine usvojila Zakon o DNK registru („Službeni list CG, broj 39/11).</p> <p>Sporazum o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije, potpisani je u martu 2011. godine.</p> <p>Sporazum o sprovođenju zakona između Vlade Crne Gore i Vlade SAD-a potpisani je 08. jula 2011.</p> <p>Sporazum o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske, potpisani je u martu 2011. godine.</p> <p>Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Malte o borbi protiv ilegalne trgovine drogama i psihotropnim supstancama, organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma (Službeni list</p>	<p>02. decembra 2011. godine, formirano je Koordinaciono tijelo na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, koje će nadgledati i ocjenjivati implementaciju Akcionog plana, odnosno realizaciju planiranih aktivnosti, izradu i uskladenost konkretnih projekata sa strateškim ciljevima i prioritetima Uprave policije.</p> <p>Usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, kojim su uspostavljene nove organizacione jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju, koji centralizuje 	<p>Vlada je 21. oktobra 2011. godine utvrdila Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke o policijskoj saradnji.</p> <p>Vlada je 1. decembra 2011. godine utvrdila Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala.</p> <p>Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma između MUP-a Crne Gore i MUP-a Njemačke o saradnji u oblasti kriminala proslijeđena je Vladi na</p>	

		<p>CG, broj 07/11).</p> <p>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji (Službeni list CG, 09/11)</p> <p>Usvojen je Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja i funkcionisanja policije za period 2011-2013. godina, kojim su definisane mјере za jačanje ukupnih kapaciteta za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i suzbijanja narkomanije i krijumčarenja opojnih droga.</p>	<p>međunarodnu operativnu policijsku komunikaciju, uključujući INTERPOL, EUROPOL i SELEC, inostrane oficire za vezu i druge službe za primjenu zakona i međunarodne policijske organizacije,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedinica za prikrivene isljednike, - centralizovana organizaciona jedinica za borbu protiv droge i krijumčarenja, - povećan broj izvršilaca angažovanih na poslovima suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, kao i sprovođenja finansijskih istraživačkih radova u regionalnim područnim jedinicama. 	<p>razmatranje.</p> <p>Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade R.Makedonije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, ilegalne migracije i drugih krivičnih djela proslijeđena je Vladi na razmatranje.</p> <p>Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između MUP-a Crne Gore i MUP-a R. Češke o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala proslijeđena je Vladi na razmatranje.</p> <p>U toku je izrada Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, protivzakonitog prometa narkotika, psihotropnih supstanci, ilegalnih migracija i drugih kriminalnih zločina između Crne Gore i Republike Kipra.</p>
--	--	--	---	--

					<p>Shodno Sporazumu o sprovođenju zakona između Vlade Crne Gore i Vlade SAD-a, koji je potписан 08. jula 2011. godine, u saradnji sa Programom za pružanje pomoći u krivičnim istragama Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP), započete su aktivnosti na reorganizaciji i restrukturiranju Uprave policije, u skladu sa standardima i radnim procedurama policijskih službi država članica Evropske unije.</p> <p>U saradnji sa međunarodnim partnerima, Uprava policije učestvovala je u realizaciji niza projekata koji imaju za cilj da kroz ekspertsku i finansijsku podršku doprinesu jačanju administrativnih i materijalno-tehničkih kapaciteta u dijelu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, suzbijanja krijumčarenja narkotika, sprječavanja pranja novca, međunarodnog terorizma, kao i drugih krivičnih delikata.</p> <p>1. Tvincing projekt IPA 2009 „Jačanje kapaciteta Uprave</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>policije", u saradnji sa Saveznom kriminalističkom policijom Njemačke,</p> <p>2. Tvincing projekat IPA 2009 „Podrška implementaciji Zakonika o krivičnom postupku", koji Ministarstvo pravde realizuje u saradnji sa Agencijom za međunarodno-pravnu pomoć R.Francuske,</p> <p>3.U okviru Tvincing projekta IPA 2010 „Pružanje podrške implementaciji modela Policija vođena obavještajnim radom (ILP)", koji je realizovan u saradnji sa Saveznom kriminalističko-obavještajnom službom Republike Austrije, predstavnici Uprave policije pohađali su specijalističke obuke, u cilju sticanja praktičnih znanja o funkcionisanju ILP modela, novim radnim i internim procedurama kriminalističko-obavještajnog procesa, upotrebi softvera GIS (Geografskog informacionog sistema) za mapiranje kriminala, kao i o korišćenju softvera INFOSTREAM, metodologiji i obrascima koji se koriste u</p>
--	--	--	--	---

praktičnom radu. U okviru implementacije projekta IPA 2010, izrađena je Procjena prijetnje od organizovanog kriminala u Crnoj Gori (OCTA), s posebnim osvrtom na trgovinu narkoticima, krijumčarenje oružja i pranje novca, kao i Akcioni plan za razvoj i primjenu ILP modela u Upravi policije za period 2011-2012. godina. Uprava policije je, u saradnji sa drugim bezbjednosnim strukturama, na osnovu prikupljenih operativnih podataka, izradila „Mapu organizovanog kriminala“, sa podacima o broju i djelovanju najznačajnijih organizovanih kriminalnih grupa, njihovim članovima, unutrašnjem uređenju i hijerarhiji. U oblasti mapiranja kriminaliteta, započet je razvoj Geografskog informacionog sistema (GIS), u cilju efikasnije izrade prostornih kriminalističkih analiza.

4.IPA 2008 „Policijska saradnja: Borba protiv organizovanog kriminala, sa posebnim osvrtom na krijumčarenje narkotika i borbu protiv terorizma (DET ILECUs II)“,

					<p>u saradnji sa Saveznom policijom Njemačke i Agencijom za evropske integracije Republike Austrije,</p> <p>5.IPA 2008 „Policijска saradnja-Regionalna podrška jačanju SECI/SELEC Centra za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta“, 6.Višekorisnički projekat IPA 2009 (Saradnja u krivičnom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma-WINPRO) i</p> <p>7.Zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Regionalna saradnja u oblasti krivičnog pravosuđa: jačanje kapaciteta u borbi protiv kompjuterskog kriminala“ (CyberCrime@IPA).</p> <p>Shodno obavezama iz Sporazuma o saradnji institucija za sprovodenje zakona na nacionalnom nivou - ILECUs projekat, u cilju uspostavljanja sigurnog komunikacionog linka za razmjenu podataka između Uprave policije i ostalih institucija (strana potpisnica Sporazuma -</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Uprava carina, Poreska uprava, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, državna tužilaštva, sudovi i drugi), izvršena je nabavka i instalacija opreme za zaštitu podataka koji će se razmjenjivati tim linkom (ILECU sigurna komunikaciona mreža za razmjenu podataka stavljena je u operativnu funkciju).</p> <p>U novembru 2011.godine potpisana je tehnički sporazum sa EUROPOL-om, kao preduslov za uspostavljanje SIENA komunikacionog sistema.</p> <p>U cilju efikasnog funkcionisanja Jedinice za prikrivene islijednike, realizovane su specijalističke obuke u oblasti tajnih operacija, opservacija i intervencija.</p> <p>U cilju unapređenja koordinacije i saradnje među institucijama u čijoj je nadležnosti borba protiv trgovine ljudima, predstavnici Uprave policije učestvovali su u realizaciji projekata: „Unaprjeđenje transnacionalne saradnje u</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>slučajevima borbe protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi" - (TRM II) i „Uvođenje uslova za uspostavljanje zajedničkih istražnih timova u borbi protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi“.</p> <p>U oblasti suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije, u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem, realizovane su policijske operacije "Šarić", "Kalić", "Valerij Evgenjević Khvan", "Brod", "Magnet", "Viktorija", "Zeta" i "Gold".</p>
3.24.6. BORBA PROTIV TERORIZMA		vesko.lekic@spnft.gov.me	01. decembra 2011. utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.		<p>Vlada Crne Gore, na sjednici od 28.jula 2011. godine, usvojila je Izvještaj o sprovodjenju strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-2014. godine, i njenog Akcionog plana za period 2010-2012. godine</p> <p>Potpisivanjem Deklaracije o saradnji u oblasti borbe protiv međunarodnog terorizma za područje Jugoistočne Evrope i</p>

					<p>Zapadnog Balkana, 28. januara 2011. godine u Ljubljani, Crna Gora je stupila u članstvo Inicijative za međunarodnu policijsku saradnju u oblasti antiterorističkih aktivnosti u okviru policijske saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma.</p> <p>U saradnji sa partnerskim službama regionala i Evrope, predstavnici Uprave policije pohađali su specijalističke programe obuke, u cilju profesionalnog usavršavanja na planu suzbijanja terorizma, s posebnim osvrtom na pregovaranje u kriznim situacijama.</p>
3.24.6. BORBA PROTIV TERORIZMA		vesko.lekic@spnft.gov.me	20. januara 2011. utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma , koji je u skupštinskoj proceduri.		
3.24.7. SARADNJA NA POLJU DROGA		droga.ukp@t-com.me	Usvojen je Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga 26. maja 2011. godine („Službeni list CG”, broj 28/11).	U okviru Sektora kriminalističke policije Uprave policije, usvajanjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, centralizovana je	Prijem Crne Gore u članstvo Međunarodne konferencije o kontroli droga – IDEC, predstavlja konkretizaciju saradnje Uprave policije i Agencije za borbu protiv trgovine narkoticima Ministarstva

			<p>organizaciona jedinica za borbu protiv droge i krijumčarenja, u cilju efikasnijeg i jedinstvenog djelovanja ove linije rada na teritoriji Crne Gore.</p>	<p>pravde Sjedinjenih Američkih Država – DEA.</p> <p>Policjski službenici, angažovani na suzbijanju inkriminacija u vezi sa opojnim drogama, u saradnji sa relevantnim međunarodnim subjektima, kontinuirano pohađaju obuke za prikrivene islijednike, kontrolisane isporuke, rukovođenje dugotrajnim istragama, ali i one koje se odnose na vrste i sastav psihohemikalnih supstanci i proces njihove proizvodnje, u cilju usvajanja i implementacije savremenih policijskih praksi i metoda rada.</p> <p>U okviru Tvinning projekta IPA 2010 „Jačanje kapaciteta Uprave policije u borbi protiv krijumčarenja narkotika“, koji se realizuje u saradnji sa britanskom Agencijom za borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala – SOCA, realizovane su specijalističke obuke za službenike Uprave policije, u cilju praktičnog osposobljavanja za efikasnu</p>
--	--	--	---	---

					<p>primjenu specijalnih istražnih metoda (MTN) i savremenih kriminalističko-obavještajnih tehnika u otkrivanju i dokazivanju organizovanog kriminaliteta droga.</p> <p>U oblasti suzbijanja krijumčarenja narkotika, u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem za suzbijanje organizovanog kriminala, Uprava policije je uspješno realizovala značajne akcije, usmjerenе ka razotkrivanju i razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje su djelovale na nacionalnom i međunarodnom planu: "Drina", "Konte", "Parangal", "Tanker", "Sprint", "Makondo" i "Lokal"</p>
3.24.8. CARINSKA SARADNJA		svetlana.sukovic@gov.me			
3.24.9. PRAVOSUDNA SARADNJA U CIVILNIM I KRIVIČNIM PITANJIMA		branka.lakocevic@mpa.gov.me	<p>Usvojeni su:</p> <p>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o izručenju ("Službeni list CG-Međunarodni ugovori", br.1/2011)</p> <p>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora</p>		

		<p>između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju ("Službeni list CG-Međunarodni ugovori", br.4/2011)</p> <p>Usvojen Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.</p> <p>Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i privrednim stvarima (Službeni list CG, broj 07/11)</p> <p>Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i privrednim stvarima (Službeni list CG, broj 07/11)</p> <p>Utvrđen je:</p> <p>Predlog zakona o međunarodnom privatnom pravu;</p> <p>Predlog zakona o potvrđivanju Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međudržavnog usvojenja i isti se nalazi u skupštinskoj proceduri;</p>	
--	--	---	--

		<p>Pripremljen je:</p> <p>Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju, koji je potpisana 4.10.2011. godine u Skoplju i trenutno se nalazi u Vladinoj proceduri;</p> <p>7.11.2011. godine stupili su na snagu:</p> <p>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima („Službeni list CG-Međunarodni ugovori“, br. 15/2010);</p> <p>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima („Službeni list CG-Međunarodni ugovori“, br. 15/2010);</p>		
3.24.10. CIVILNA ZAŠTITA		zoran.begovic @mup.gov.me		
3.25. NAUKA I	MN	jovo.pajovic@	Usvojen je Akcioni plan za uključivanje	

ISTRAŽIVANJE		<p>mrs.gov.me</p> <p>smiljana.prelevic@gov.me</p> <p>Crne Gore u Program EUREKA (3. mart);</p> <p>Usvojen je Akcioni plan o povećanju mobilnosti istraživača (10. mart);</p> <p>Usvojena je Studija izvodljivosti za uspostavljanje centra uspešnosti u Crnoj Gori (17. novembar);</p> <p>Utvrđen je Predlog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (novembar)</p> <p>Donijet je Pravilnik o bližim uslovima u pogledu naučnoistraživačkog kadra, opreme, prostora i potrebnih sredstava za osnivanje i rad naučnoistraživačkih ustanova, („Službeni list CG“, br. 8/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o sadržaju registra, načinu upisa i brisanju iz registra licenciranih naučnoistraživačkih ustanova („Službeni list CG“, br. 8/11);</p> <p>Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost („Službeni list CG“, br. 12/11);</p>		
--------------	--	---	--	--

		<p>Donijet je Pravilnik o uslovima za odobravanje i način korišćenja sredstava iz Budžeta Crne Gore za programe od opšteg intresa – nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata i uslovima koje treba da ispunjavaju rukovodilac projekta, kao i istraživači angažovani u istraživačkom timu (sa obrascem prijave projekta) („Službeni list CG“, br. 49/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene naučnoistraživačkih programa i projekata od opšteg interesa (sa obrascima ocjene projekata) („Službeni list CG“, br. 49/11).</p> <p>Donijet je Pravilnik o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća kao i iznose nagrada (u fazi je usaglašavanja sa Sekretarijatom za zakonodavstvo);</p> <p>Potpisani sporazumi o naučnoj i tehnološkoj saradnji sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Republikom Bugarskom (18. marta u Sofiji); 		
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Republikom Srbijom (21. marta u Podgorici); i - Narodnom Republikom Kinom (16. maja u Podgorici). <p>Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti inovacija u naučnom i privrednom sektoru između: Ministarstva nauke, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Naučno-tehnološkog parka Tecnopolis iz Valencana-Bari, Republika Italija (19. jula u Podgorici).</p> <p>Prihvaćen Instrument o pristupanju Crne Gore u Međunarodni centar za genetski inžinjerинг и biotehnologiju (ICGEB) sa sjedištem u Trstu, Republika Italija (17. novembra).</p>		
3.26. OBRAZOVANJE I KULTURA	MPŠ	jovo.pajovic@mrs.gov.me tanja.ostojic@mps.gov.me			
3.26.1. OBRAZOVANJE I	MPŠ	tanja.ostojic@mps.gov.me	Usvojena je Strategija razvoja i finansiranja visokog obrazovanja u		

OBUKA		<p>Crnoj Gori (aprili 2011.)</p> <p>Utvrđen je Nacrt nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije u Crnoj Gori.</p> <p>Usvojen je Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni list CG“, broj 20/11);</p> <p>Usvojen je Zakon o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije („Službeni list CG“, br. 18/11);</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (utvrđen 15. septembra);</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (utvrđen 17. avgusta).</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostranih sertifikata („Službeni list CG“, br. 6/11)</p> <p>Donijet je Pravilnik o obliku i sadržaju sertifikata („Službeni list CG“, br. 6/11).</p>		
-------	--	--	--	--

			Izrađen je Nacrt pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.		
3.26.2. KULTURA	MPŠ	tanja.ostojic@mps.gov.me	<p>Usvojen je Nacionalni program razvoja kulture 2011-2015 sa Aktionim planom za 2011. godinu.</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine („Službeni list CG – međunarodni ugovori“, br. 14/11);</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine („Službeni list CG – međunarodni ugovori“, br. 14/11);</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.</p> <p>Usvojeni su podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Zakona o muzejskoj djelatnosti i Zakona o bibliotečkoj djelatnosti:</p> <p>1) Zakon o zaštiti kulturnih dobara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih 	<p>Izvršena je reorganizacija Republickog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centara za arheološka istraživanja Crne Gore.</p> <p>Osnovana je Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.</p>	

		<p>dobara („Službeni list CG“, br. 19/11);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o bližim uslovima, načinu sticanja i oduzimanju istraživačkih licenci, kao i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih istraživačkih licenci („Službeni list CG“, br. 19/11); - Pravilnik o bližim uslovima, načinu sticanja i oduzimanju konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih konzervatorskih licenci („Službeni list CG“, br. 19/11); - Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje konzervatorske djelatnosti („Službeni list CG“, br. 19/11); <p>2) Zakon o muzejskoj djelatnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje muzejske djelatnosti („Službeni list CG“, br. 19/11); - Pravilnik o sadržaju i vođenju Registra muzeja („Službeni list CG“, br. 19/11); - Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala („Službeni list CG“, br. 19/11); - Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra muzejskih kopija i obrascu sertifikata muzejske kopije („Službeni list CG“, br. 19/11); 	
--	--	---	--

		<p>3) Zakon o bibliotečkoj djelatnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra biblioteke („Službeni list CG“, br. 20/11); - Pravilnik o vođenju evidencije i bibliotečke dokumentacije („Službeni list CG“, br. 29/11); - Pravilnik o čuvanju i zaštiti bibliotečke građe („Službeni list CG“, br. 25/11); - Pravilnik o reviziji i otpisu bibliotečke građe („Službeni list CG“, br. 20/11); - Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje bibliotečke djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/11); - Pravilnik o matičnoj bibliotečkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/11); <p>Donijet je Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja arhivske građe („Službeni list CG“, br. 41/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o evidencijama u arhivima („Službeni list CG“, br. 41/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje djelatnosti specijalnog</p>	
--	--	---	--

			<p>arhiva („Službeni list CG“, br. 41/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o vrstama, uslovima i načinu vršenja istraživanja, vrstama i sadržini dokumentacije o istraživanjima i sadržaju elaborata istraživanja i zaštite kulturnih dobara („Službeni list CG“, br. 41/11);</p> <p>Donijet je Pravilnik o bližim kriterijumima i postupku za utvrđivanje kulturne vrijednosti dobara („Službeni list CG“, br. 41/11);</p> <p>Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izdavačkoj djelatnosti.</p>		
3.26.3. SPORT			<p>Utvrđen je Nacrt Nacionalnog programa razvoja sporta</p> <p>Usvojen je Zakon o sportu („Službeni list CG“, br. 36/11).</p>		
3.27. ŽIVOTNA SREDINA	MZOP U	ivana.vojinovic@mrt.gov.me milena.kapa@mrt.gov.me			

3.27.1. HORIZONTALNO ZAKONODAVSTV O		brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me	<p>Donesena je Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upakovanih proizvoda na tržiste, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema („Službeni list CG“, br 19/11)</p> <p>Donesena je Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja baterija i akumulatora na tržiste, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora i rada tog sistema. („Službeni list CG“, br. 15/10).</p>		
3.27.2. KVALITET VAZDUHA I KLIMATSKE PROMJENE		gordana.djukanovic@mse.gov.me	<p>Donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjeseta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. List Crne Gore“ br 13/11)</p> <p>Donesena je Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama („Službeni list CG“ br. 05/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim materijama uz Konvenciju o prekograničnom</p>		

		<p>zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g („Službeni list CG“ Međunarodni ugovori, br. 8/11).</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g. („Službeni list CG“ Međunarodni ugovori, br. 8/11)</p> <p>Usvojen je Zakon o potvrđivanju Protokola o zakiseljavanju, eutrofikaciji i prizemnom ozonu uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g</p> <p>Donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Službeni list CG“, br. 44/10 i 13/11).</p> <p>Donesena je Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama („Službeni list CG“, br. 05/11).</p> <p>Donesena je Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih</p>	
--	--	--	--

			<p>materija iz stacionarnih izvora, („Službeni list CG”, br. 10/11).</p> <p>Donesen je Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha, („Službeni list CG”, br.21/11).</p>		
3.27.3. UPRAVLJANJE OTPADOM	EPA dragan.asanovic@mse.gov.me		<p>Skupština je usvojila Zakon o upravljanju otpadom.</p> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o komunalnoj djelatnosti</p> <p>Donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom („Službeni list CG“, 15/11).</p> <p>Donesena je Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upokavanih proizvoda na tržiste, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema („Službeni list CG“, br. 19/11).</p> <p>Donesen je Pravilnik o spaljivanju otpada („Službeni list CG“, br. 14/11).</p>	<p>Pripremljen Prijedlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore JU Centru za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.</p>	

		<p>Donesen je Pravilnik o načinu i postupku obrade opreme i otpada koji sadrže PCB ("Službeni list CG" br. 34/11)</p> <p>Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji ("Službeni list CG", br. 46/11).</p> <p>Donesena je Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržiste, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Službeni list CG", br. 09/10).</p> <p>Donesena je Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja vozila na tržiste, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema ("Službeni list CG", br. 09/10).</p>	
--	--	---	--

3.27.4. UPRAVLJANJE VODAMA		zdenka.ivanaovic@uzv.gov.me	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Sl. list CG", br. 32/11) Utvrđen je Prijedlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja.		
3.27.5. ZAŠTITA PRIRODE			Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 32/11) Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (upućen Skupštini na usvajanje). Donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada radi zagađivanja životne sredine („Službeni list CG“, br 19/11).		
3.27.6. INDUSTRIJSKO ZAGAĐIVANJE, KONTROLA RIZIKA I NESREĆA		dragan.asanovic@mse.gov.me	Donesen je Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla („Službeni list CG“, br.20/11).		
3.27.7. GENETIČKI MODIFIKOVANI		zorka.prljevic@fu.gov.me			

ORGANIZMI					
3.27.8. HEMIKALIJE		danijela.sukovic@mrt.gov.me			
3.27.9. ZAŠTITA OD BUKE		gordana.djukanovic@mse.gov.me	Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini ("Službeni list CG", br.28/11).		
3.27.10. ŠUMARSTVO		dragan.marinovic@mpsv.gov.me			
3.27.11. MORE I OBALNO PODRUČJE		novak.cadjenovic@mrt.gov.me	Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata ("Službeni list CG", br. 20/11)		
3.27.12. ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA		tamara.djurovic@mort.gov.me			
3.28. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZAŠTITA POTROŠAČA	MZ ME				
3.28.1. ZAŠTITA POTROŠAČA		rada.markovic@mek.gov.me	Vlada je 30. jula, usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog	U odsjeku za zaštitu potrošača nije popunjen	Komisija za praćenje realizacije NPZP pratila je i podsticala

		<p>programa zaštite potrošača (NPZP) za period avgust 2010 - jun 2011. godine (prvi godišnji izvještaj o realizaciji drugog dvogodišnjeg NPZP), kada su donešeni i zaključci za dalju realizaciju NPZP.</p> <p>U skladu sa NPZP, donesen je Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave.</p> <p>Pripremljeni su nacrti novog Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o potrošačkim kreditima, kojima se u potpunosti transponuju relevantne EU directive.</p> <p>Napomena: Pomoć u realizaciji aktivnosti na području zaštite potrošača pružao je AIM Projekat (IPA 2009).</p>	planirani broj zaposlenih.	<p>realizaciju NPZP i zaključaka Vlade u vezi sa tim, pripremila nacrt godišnjeg izvještaja o realizaciji.</p> <p>Ministarstvo ekonomije je sprovedlo javni oglas za raspodjelu finansijskih sredstava (10.000 eura) organizacijama potrošača, radi pružanja podrške u sproveđenju javne rasprave o nacrtima zakona (ZoZP i ZoPK).</p>
3.28.2. JAVNO ZDRAVSTVO		<p>gorica.savovic @mz.gov.me</p> <p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda („Sl. list CG“, br. 32/11)</p> <p>Donijeti su:</p> <p>-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju</p>		

			<p>stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem(„Sl. list CG“, br. 40/11); Pravilnik o bližim uslovima i načinu dobijanja zvanja primarijus(„Sl. list CG“, br. 26/11) od 30.05.20011;</p> <p>-Pravilnik o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga(„Sl. list CG“, br. 9/11) od 8.2.20011.</p> <p>U oblasti zaraznih bolesti pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.</p>		
3.29. CARINSKA UNIJA	MFIN	goran.scepanovic@mek.gov.me biljana.scekic@mif.gov.me	<p>Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu („Službeni list CG“, br. 31/11).</p> <p>Uredba o postupanju carinskog organa sa robom, za koju postoji sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine, („Sl. list Crne Gore“, br. 33/11).</p>	<p>Izradjena je Strategija za obuku carinskih službenika.</p>	<p>U okviru SEED projekta zaključeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokol o elektronskoj razmjeni podataka izmedju UCCG I Carine Kosova (4. jul 2011. godine u Pristini) - Protokol o elektronskoj razmjeni podataka izmedju UCCG I Uprave za indirektno oporezivanje BiH (12. jula 2011. godine u Podgorici)

			<p>Pravilnik o bližoj evidenciji i izvršenim kontrolama fizičkog unošenja i iznošenja sredstava plaćanja preko državne granice. ("Sl. list Crne Gore", br. 35/11).</p> <p>Vlada je 01. decembra 2011. godine utvrdila Predlog zakona o carinskoj tarifi.</p> <p>U junu 2011. godine potpisana je Memorandum o razumijevanju izmedju Evropske unije i Crne Gore o ucescu Crne Gore u Programu Unije "CUSTOMS 2013".</p>		<p>U cilju olaksanja poslovanja privrednim subjektima, uvedena je elektronska podrška pojednostavljenom postupku deklarisanja robe na osnovu trgovackog ili drugog službenog dokumenta (fakture)</p>
3.30. SPOLJNI ODNOSI	ME	goran.scepanovic@mek.gov.me aida.salagic@mek.gov.me			
3.30.1. MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI		goran.scepanovic@mek.gov.me		Na osmoj Ministarskoj konferenciji, Crna Gora je i zvanično potpisala Protokol	

	aida.salagic@mek.gov.me		<p>o pristupanju STO-u, 17. decembra 2011. godine u Ženevi. Instrumenti ratifikacije moraju biti dostavljeni najkasnije do 31. marta 2012. godine i Crna Gora će postati punopravna članica 30 dana od dana dostavljanja istih.</p> <p>Članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) i Crna Gora potpisale su Sporazum o slobodnoj trgovini 14. novembra 2011. godine. Primjena sporazuma se očekuje od 1. jula 2012. godine, nakon ratifikacije od strane svih potpisnica.</p>	
3.30.2. RAZVOJNA SARADNJA I HUMANITARNA POMOĆ		goran.scepanovic@mek.gov.me aida.salagic@mek.gov.me		

		mek.gov.me			
3.31. SPOLJNA, BEZBJEDNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA	MVP	dubravka.lalovic@mfa.gov.me marija.draskovic@mfa.gov.me			
3.31.1. POLITIČKI DIJALOG S EU		dubravka.lalovic@mfa.gov.me marija.draskovic@mfa.gov.me	<p>Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima („Službeni list CG”, broj 07/11)</p>		<p>Zajednički konsultativni sastanak predstavnika državnih institucija Crne Gore i Delegacije Evropske komisije, februar 2011. godine.</p> <p>Drugi zajednički konsultativni sastanak predstavnika državnih institucija Crne Gore i predstavnika Evropske komisije, april 2011. godine.</p> <p>Drugi sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, maj 2011. godine.</p>

					<p>Drugi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i EU, jun 2011. godine.</p> <p>Druga konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, jul 2011. godine.</p> <p>Treći zajednički konsultativni sastanak predstavnika državnih institucija Crne Gore, Evropske komisije i Delegacije EU, jul 2011. godine.</p> <p>Treći sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, oktobar 2011. godine.</p>
3.31.2. SARADNJA S MEĐUNARODnim ORGANIZACIJAMA		aleksandra.misurovic@mfa.gov.me tamara.brajovic@gov.me ivan.ivanisevic@mfa.gov.me marija.vulevic	<p>28. jula 2011. godine Skupština je donijela Odluku o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija „International Security Assistance Force (ISAF)“ u Avganistanu.</p> <p>Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima (Službeni list CG, broj 07/11)</p>	<p>Informacija o saradnji Crne Gore sa OEBS-om, septembar 2011. godine.</p> <p>Sporazum o saradnji između Crne Gore i SE, decembar 2011. godine.</p> <p>Akcioni plan uz Programske dokumente između Vlade Crne Gore i</p>	

		@mfa.gov.me aleksandra.zlokovic@mfa.gov.me	Zajednicka ministarska deklaracija o zatvaranju poglavlja izbjeglica i obezbjedjivanju trajnog resenja za ranjive izbjeglice i interno raseljena lica, potpisana od strane ministara vanjskih poslova BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske.	UNDP za period 2012 – 2016, Akcioni plan uz Nacionalni program saradnje2012 – 2016 izmedu Vlade Crne Gore i UNICEF , decembar 2011. godine.	
3.31.3. KONTROLA ORUŽJA		relja.radonjic@mod.gov.me aleksandra.misurovic@mfa.gov.me stanica.andjic@gov.me	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Službeni list CG", broj 20/11)		Crna Gora redovno učestvuje na sastancima i konferencijama iz ove oblasti.
3.31.4. IMPLEMENTACIJA RESTRIKTIVNIH MJERA I EKONOMSKIH SANKCIJA		aleksandra.misurovic@mfa.gov.me stanica.andjic@gov.me			
3.31.5. BORBA PROTIV TERORIZMA		vesko.lekic@uspnf@gov.me	01. decembra 2011. utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i		

		aleksandra.misurovic@mfa.gov.me stanica.andjic@gov.me	finansiranja terorizma.		
3.31.6. EVROPSKA BEZBJEDNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA		dubravka.lalic@mfa.gov.me marija.draskovic@mfa.gov.me	<p>Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani.</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost („Službeni list CG”, broj 20/11).</p> <p>Usvojen Zakon o potvrđivanju Sporazuma izmedju Crne Gore i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Crne Gore u operacijama Evropske unije za upravljanje kriznim situacijama.</p>		
3.31.7. VIZNI SISTEM		ivan.milic@mfa.gov.me nikola.ivezaj@mfa.gov.me nikoleta.vojvodic@mfa.gov.me	<p>Informacija o viznoj politici i usklađenosti viznog sistema Crne Gore sa standardima Evropske unije i Šengena, jun 2011. godine.</p> <p>Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu, novembar 2011. godine.</p>		

3.32. FINANSIJSKA KONTROLA	MF	DRI ana.krsmanovic@mif.gov.me marija.zugic@dri.co.me			
3.32.1. SPOLJNA (DRŽAVNA) REVIZIJA		marija.zugic@dri.co.me			
3.32.2. JAVNA UNUTRAŠNJA FINANSIJSKA KONTROLA (PIFC)		ana.krsmanovic@mif.gov.me	<p>Zakon o dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 20/11)</p> <p>Donesena je Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 35/11).</p> <p>-Pripremljen je predlog Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.</p>	<p>-Vlada je u martu usvojila Informaciju o ostvarenim aktivnostima na uspostavljanju i razvoju sistema unutrašnjih finansijskih kontrola za 2010. godinu.</p> <p>-u 32 subjekta javnog sektora imenovana su lica zadužena za FMC -u 15 subjekata raspoređeno je 20 unutrašnjih revizora.</p> <p>Ministarstvo finansija je realizovalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osam radionica za uspostavljanje i razvoj PIFC sistema u Crnoj Gori. - obuku za unutrašnje 	<p>Ministarstvo finansija donijelo je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu - Priručnik za unutrašnju reviziju. <p>Utvrđene su Smjernice za izradu internih pravila i procedura uspostavljanja, sprovođenja i razvoja FMC i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo za izradu internih pravila/ procedura.

				revizore u javnom sektoru u trajanju od pet dana - obuku za lica zadužena za FMC u trajanju od četiri dana	
3.32.3. ZAŠTITA FINANSIJSKIH INTERESA EU I ZAŠTITA EURA OD FALSIFIKOVANJA		marija.labudovic@cb-cg.org	Donesene su sljedeće odluke: - Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca („Službeni list CG“, br. 35/11); - Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja („Službeni list CG“, br. 35/11).		
3.33. FINANSIJSKE I BUDŽETSKE ODREDBE	MF	nemanja.pavlicic@mif.gov.me			
		nemanja.pavlicic@mif.gov.me	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2011. godinu („Sl. list CG“, br. 28/11) Utvrđen je Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.		

			Usvojena je Odluka o dopunama Odluke o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2011. godinu.		
4. ADMINISTRATIVNI I PRAVOSUDNI KAPACITETI ZA IMPLEMENTACIJU ACQUIS-A	MVPi EI MUP/M P	branka.lakocevic@mpa.gov.me			
4.1 ADMINISTRATIVNI KAPACITETI	MUP UzK	veselin.vukcevic@mup.gov.me ivan.sikmanovic@mup.gov.me svetlana.vukovic@uzk.gov.me jadranka.djurkovic@uzk.gov.me			
4.2 PRAVOSUDNI KAPACITETI	MP VS/SS DT/TS	branka.lakocevic@mpa.gov.me	Donijet Godišnji program obuke , koji će se, zavisno od oblasti, realizovati u saradanji sa Vrhovnom sudom Crne		

	<p>vrhsud@t-com.me</p> <p>vdt@t-com.me</p>	<p>Gore, Vrhovnim državnim tužilaštvom, Ministarstvom pravde CG, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Crna Gora, OSCE Misija u CG, Američkom Ambasadom u CG, EIPA Institutom iz Luksemburga, Njemačkom fodndacijom za međunarodnu pravnu saradnju IRZ, nevladinim organizacijama itd.</p> <p>Obuka se sprovodi kontinuirano tokom cijele godine i u prosjeku će obuhvatiti 100 dana obuke. Učestvovaće nosioci pravosudnih funkcija koji rade na različitim referatima.</p> <p>Usvojen je inovirani Program za inicijalnu edukaciju za 2011, od strane Programskega odbora za inicijalnu edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija Unaprijeđeni program inicijalne edukacije za 2011. godinu urađen je od strane Programskega odbora Centra u drugoj polovini marta 2011. godine. Programom su obuhvaćena građanska, krivična oblast, evropsko pravo i pravo EU i sudijske vještine. Isti će se realizovati kroz 20 dvodvenih modula obuke tj. kroz 40 dana obuke, čija dinamika je takođe utvrđena programom. Program će se realizovati isključivo iz budžetskih sredstava Vrhovnog suda CG.</p>	
--	---	---	--

			<p>U cilju unapređenja dijaloga i saradnje u raznim aspektima od zajedničkog interesa na planu poboljšanja stručnog usavršavanja u pravosuđu, na inicijativu Pravosudne akademije, potpisani je multiratelarni Sporazuma o saradnji između centara za stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Slovenije, Makedonije, Kosova, Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke.</p>		